

**TSENGULUSO YA NDEME YA U SIA MUYANI KHA MAÑWALWA A TSHIVENDA  
YO DISENDEKA NGA DIRAMA YA M.P. NEFEFE: "MILOMO YA NUKALA" NA  
R.L. NDLOVU: "THANGONI YA KHULUNONI"**

**nga**

**KARUWANI GLADYS BALOYI**

**YO NETSHEDZWA HU U TOÐOU SWIKELA THODEA DZA DIGIRI YA MASITASI**

**Kha**

**NYAMBO DZA VHAREMA**

**Kha**

**FAKALITHI YA NGUDO DZA VHATHU**

**(Tshikolo tsha Nyambo na Ngudo dza Vhudavhidzani)**

**UNIVESITHI YA LIMPOPO**

**MUFHATUSI: PROF. R.N. MADADZHE**

**2017**

## MUANO

Nne, **Karuwani Gladys Baloyi** ndi tama u ana uri uyu mushumo wa Tsenguluso ya ndeme ya u sia muyani kha mañwalwa a Tshivenda yo disendeka nga dirama dza M.P. Nefefe “*Milomo ya Nukala*” na R.L. Ndlovu “*Thangoni ya khuluqoni*”, wo senguluswa nga nne nahone a u athu vhuya wa senguluswa nga muñwe mutshudeni na kha dziñwe yunivesithi.

---

**BALOYI, K.G.**

---

**DATUMU**

## **VHUDIKUMEDZI**

Nga hoyu mushumo ndi ri kha khotsi a vhana, zwi nani a zwo ngo naka ro fhiwa tshifhiwa tsha tshilidzi?

## DZINDIVHUWO

Ndi tama u thoma nga u livhuwa tshilidzi tsha Mudzimu tsho nkonisaho u tutusa mushumo hoyu mungafha. Nga zwenezwo ndi ri: Mudzimu kha vha hule nne ndi tukufhale!

Ndi dovha nda livhuwa mufhaṭusi wa mushumo uyu Phrof. R.N. Mađadzhe vhe nga nungo dzavho dzothe vha ntikedza na u ntsumbedza ndila uri ndi vhuye ndi swike hafha! Ndi khou livhuwa ḥuthuwedzo yavho i sa kalei ngauri musi ndo neta ndi si tsha vhona ndila vha ntuwedza nda dovha nda wana maanda maswa.

Ndi tama u livhuwa na Khathutshelo Murembiwa ane a vha mushumisani. O vha a tshi dzulela u ntuwedza nga u ri: “Mukomana kha vha kondelele”. Ndi ri nangoho o tou vha murathu vhukuma naho ndi songo bebwa nae.

Kha vhana vha mme anga ndi ri: Ro bebwa ri sumbe. Sumbe i amba uri zwithu zwo fhelela, a hu na tshiṭahe. Nga ḥwambo wa yone pfunzo ndo vha ndi tshi vho shaea ha vho vha na tshiṭahe, ndi ri a no ngo ntshaya lwa fhedzi, mitshelo ngei!

Vhabebi vhanga vho ri siaho Vho Dorah na Vho Eric (DORIC) ndi khou vha livhuwa naho vha si tsheeho. Vho awela tshidele, vho kona u ntsumbedza ifa ji sa sini. Arali vho vha vhe hone, vhothe vho vha vha tshi do setshelela vha ri: “O shuma gombakomba”.

Mazwale tshikalaha Vho Jonas Baloyi naho na vhone vho ri sia, vho ntuwedza zwihiulu, khavho ho vha hu si na a no fhira ḥwedzhi yavho. Ndi ri hezwi a zwi anzi u wanala.

Kha muṭa wanga ndi tama u livhuwa zwihiulu khotsi a vhananga vhe vha ita vha tshi kundelwa u vha na nne sa mufarisi. Ndi livhuwa thikhedzo ye vha nne a yone. A zwo ngo anda.

Kha vhananga, Zwinani ,Tinyiko na Tintswalo, ndi khou livhuwa no kondelela u ita ndi sa vhi na vhoiwe sa mme. Kha vhoiwe ndi ri: “Edzani zwe mma vha ita, pfunzo a i na magumo!” Gudani ni tshee vhana!

## **ABSTRACT**

The study is about the use of suspense in Tshivenda literature. It focuses on a few selected drama works of prominent authors in Tshivenda. In a nutshell the study shows a critical role that suspense plays in drama. It argues that without suspense, a drama will not be worth reading or watching.

Thodisiso iyi yo ditika nga ndeme ya u sia muyani kha mañwalwa a Tshivenda. Nyomedzelo i do vha kha kushumisele kwa ndeme kwa u sia muyani kha dirama dza vhañwali vho bhumaho kha Tshivenda. Thodisiso ino i ima kha la uri dirama i nga si takadze arali ha shaea tshiteñwa tsha u sia muyani.

# ZWI RE NGOMU

MAFHUNGO

SIAȚARI

## NDIMA YA U THOMA

1.1	MARANGAPHANDA.....	1
1.2	THAIDZO DZI KWAMAHOTHO DISISO.....	1
1.3	TSENGULUSO YA MAÑWALWA.....	1
1.3.1	U sia muyani .....	1
1.3.2	Vhabvumbedzwa.....	3
1.3.3	U tambea na u sa tambea khatshiteidzhi .....	4
1.4	FHETHUVHUPO.....	4
1.5	PULOTO.....	4
1.6	TSHIFHINGA.....	5
1.7	MUHANGA WA THYIORI.....	5
1.8	NDIVHO YA NGUDO.....	6
1.9	ZWIPIKWA ZWA THODISISO.....	6
1.10	NGONA YA THODISISO.....	6
1.10.1	Ndila ine mafhungo a do kuvhanganywa ngayo .....	7
1.11	TSENGULUSO YA MAWANWA.....	7
1.12	NDEME YA NGUDO.....	7
NDIMA YA VHUVHILI: TSENGULUSO YA MAÑWALWA.....	8	

2.1	MVULATSWINGA.....	8
2.2	THALUTSHEDZO YA U SIA MUYANI.....	8
2.3	MANWELEDZO A BUGU.....	12
2.3.1	<i>Milomo ya nukala</i> (Nefefe, 2008).....	12
2.3.2	Thangoni ya khuluqoni (Ndlovu, 1997).....	14
2.4	MAGUMO.....	15

**NDIMA YA VHURARU**

<b>NDEME YA U SIA MUYANI KHA MAŃWALWA HO SEDZWA MATHOMELE, U BVELEDZA MAFHUNGO, MATጀTHAKHENI NA MAGUMO.....</b>	16
3.1 MARANGAPHANDA.....	16
3.2 U SIA MUYANI MATHOMONI A BUGU.....	16
3.2.1 <i>Thangoni ya khuluŋoni</i> (Ndlovu, 1997).....	16
3.2.2 <i>Milomo ya ɳukala</i> ((Nefefe, 2008).....	18
3.2.3 Mbambedzo ya u sia muyani mathomoni a dirama.....	19
3.3 U SIA MUYANI KHA U BVELEDZA MAFHUNGO.....	20
3.3.1 <i>Thangoni ya khuluŋoni</i> (Ndlovu, 1997).....	20
3.3.2 <i>Milomo ya ɳukala</i> (Nefefe, 2008).....	28
3.4 MBAMBEDZO YA U SIA MUYANI KHA U BVELEDZA MAFHUNGO.....	32
3.5 U SIA MUYANI MATጀTHAKHENI A BUGU.....	33
3.5.1 <i>Milomo ya ɳukala</i> (Nefefe, 2008).....	33
3.5.2 <i>Thangoni ya khuluŋoni</i> (Ndlovu, 1997).....	34
3.6 MBAMBEDZO YA U SIA MUYANI MATጀTHAKHENI.....	35
3.7 U SIA MUYANI MAGUMONI A BUGU.....	35
3.8 MBAMBEDZO YA U SIA MUYANI MAGUMONI A DIRAMA.....	36
3.9 MANWELEDZO.....	36

**NDIMA YA VHUNA**

<b>U SIA MUYANI HO SEDZWA VHABVUMBEDZWA.....</b>	37
4.1 MARANGAPHANDA.....	37
4.2 VHABVUMBEDZWA VHA SHELA HANI MULENZHE KHA U SIA MUYANI?.....	37
4.2.1 Mubvumbedzwadendele ri mu vhona hani?.....	38
4.3 VHAŃWALI VHO ZWI KONA HANI U BVELEDZA TSHIPIDA TSHA U SIA MUYANI KHA DIRAMA IDZI MBILI.....	41
4.3.1 <i>Thangoni ya khuluŋoni</i> (Ndlovu, 1997).....	41
4.3.1.1 Dendele.....	41

4.4	MUŃWALO O ZWI KONA HANI U BVISELA TSHIPIDA TSHA U SIA MUYANI KHA VHAMBUMBEDZWA KHA <i>MILOMO YA NUKALA</i> .....	42
4.5	MAGUMO.....	52
 <b>NDIMA YA VHUTANU: MVALATSWINGA.....</b>		53
5.1	MARANGAPHANDA.....	53
5.2	MANWELEDZO A DZINDIMA.....	53
5.2.1	Ndima ya u Thoma.....	53
5.2.2	Ndima ya Vhuvhili.....	53
5.2.3	Ndima ya Vhuraru.....	54
5.2.4	Ndima ya Vhuṇa.....	54
5.2.5	Ndima ya Vhutānu.....	54
5.3	MAWANWA.....	54
5.3.1	Mawanwa kha Ndima ya u Thoma.....	54
5.3.2	Mawanwa kha Ndima ya Vhuvhili .....	54
5.3.3	Mawanwa kha Ndima ya Vhuraru .....	55
5.3.4	Mawanwa kha Ndima ya Vhuṇa.....	55
5.3.5	Mawanwa kha Ndima ya Vhutānu.....	55
5.4	THEMENDELO.....	55
	BUGUTSHUMISWA.....	59

## **NDIMA YA U THOMA**

### **1.1 MARANGAPHANDA**

Mañwalwa ndi mafhongo o ñwalwaho ane a vha a khou isa mulaedza kha vhathu. A vha e mahumbulwa nga muñwali. A ri ñivhadza nga zwine zwa khou itea shangoni, zwi nga vha zwiswa kana ñivhazwakale. Mañwalwa a nga vha vhurendi, ñirama, nganeapfufhi kana nganea.

Musi hu tshi senguluswa mañwalwa, sa ñirama, Milubi (2004:203) o khethekanya zwipida zwa ñirama a ri ndi hezwi: madzheno, tshipida tsha u isa thaidzoni, thaidzoni, matħakheni, u sia muyani, phambano na u vhifha ha mafhongo.

Thodisiso ino i ño ombedzela u sia muyani. U sia muyani ndi u sala tshikhalani. Zwi tshi livhanywa na mañwalwa zwi vha zwi khou amba uri muthu u vha o sala tshikhalani kha zwe a vha a tshi khou vhala. Nga iñwe ndila ha ñivhi uri zwo fhela nga ndilade. U sala a kha ñi vha na ñora ja u ñoda u ñivhesa nga hazwo.

### **1.2 THAIDZO DZI KWAMAHODISISO**

Arali muthu o wana tshithu tsho siwaho tshi gake zwi ita uri muthu ane a khou fhedzisa tshithu itsho tshi sa tsha fhela nga ndila yone, saizwi muñe watsho a si tsheeho. Zwo ralo na kha ñirama, arali muñwali o sia vhavhali muyani u vha o no itela vhavhali khaedu ine vha ño ñivhudzisa mbudziso dzine vha sa ño wana phindulo.

Thaidzo iñwe ndi ya uri vhavhali vha vha vhone vhatandululi vha thaidzo ye muñwali a vha sia nayo. Zwa vho ita uri vha sale na phindulo ine vha timatima nga hayo ngauri vha vha vha si na vhuñanzi ha uri muñwali o vha a tshi ño fhedza nga zwe vha zwi wana naa?

### **1.3 TSENGULUSO YA MAÑWALWA**

#### **1.3.1 U sia muyani**

U sia muyani ri nga zwi dzhia hu u sia tshithu tshi songo fhelela tshi gake. Musi tshithu tsho siwa tshi gake zwi amba uri tsho vha tsho tea tsho fhela fhedzi tshi sa tsha fhela thañwe nga zwiñwe zwiitisi zwine zwi nga vha zwi tshi ñihwa nga onoyo we a tshi sia tshi gake.

Arali muňwe muthu ane a si vhe muthomi watsho a ri u ḥodou tshi fhedzisa, tshi nga vho fhela nga ndila ye muthomi watsho a vha a songo humbulisa zwone. Zwo ralo na kha bugu kana maňwalwa a ngaho sa nganea, nganeapfufhi na ḫirama.

*Oxford South African School Dictionary* (2010:600) i tshi ḫalutshedza u sia muyani i ri:

Suspense (say suh-spenss) noun (no plural) a feeling of excitement or worry that you have when you are waiting for news or for something:  
Don't keep me in suspense-did you pass the exam?

Ṯalusamaipfi iyi i sumba u sia muyani hu tshi nga vha na dakalo kana u vhilaela zwine ri nga vha nazwo musi ro lindela mafhungo kana tshiňwe tshithu: Ni songo ntsia muyani - no phasa mulingo?

U ḫadzisa izwo zwa ṯalusamaipfi iyi, Abrams (1998:140) a tshi amba nga ha u sia muyani u ri:

A concerned uncertainly about what is going to happen, especially to those characters whose qualities are such that we have established a bond of sympathy with them, is known as suspense. If what in fact happens violates our expectations, it is known as surprise. The interplay of suspense and surprise is a prime source of the vitality in a traditional plot. The most effective surprise, especially in realistic narratives, is one which turns out, in [MR1] in rest rope 4, to have been grounded in what has gone before, even though we have hither to make the wrong inference from the given facts of circumstances and character.

Vhaanewa vhaner ra vha pfela vhuṭungu kana u vha takalela kha ḫirama zwi ita uri ri vhe na dzangalelo ḥa u ḥodou ḫivha uri vha ḥo ita mini kha u tinya kana u tandulula thaidzo dzine vha ḥo ḫangana nadzo.

Ramaliba, Rankhododo na Mađadzhe (1994:20) vha ri:

U sia muyani hune ha ḫisa dzangalelo kha vhaṭaleli hu a ḥodea nga maand̄a kha ḫirama. Arali ha shaea u sia muyani, ndugiselo ya ḫirama na yone i nga si fushe. U sia muyani ri hu wana musi ri tshi vhudzisa mbudziso dzi tevhelaho: Hu ḥo bvelela mini? Zwithu zwa hone zwi ḥo bvelela nga ndila-de? Zwithu izwo zwi ḥo bvelela kha nnyi? Zwi ḥo bvelela ngathi nahone lini? Mubvumbedzwa ane zwa ḥo bvelela khae u ḥo zwi dzhia nga ndilade?

Vhaṭaleli vha ḥutulwa dzangalelo musi hu na mbudziso nnzhi dzine vha tama u wana phindulo yadzo. Mutambi ane kana thaidzo dzine a khou ḥangana nadzo u ḥo dzi ḥanganedza hani? A nga dici ḥanganedza nga ndila yavhuđi kana nga ndila i si yavhuđi?

Cohen (1973:197) ene u ri:

The means used by an author to keep the interest of his readers or audience in what is happening or in the results of what has happened to the people in his narrative.

U tikedza izwo zwi re afho n̄tha, muñwali u ḥutula dzangalelo ḥa vhavhali kana vhaṭaleli nga u ita a tshi sia vhathu muyani kha mvelelo dza zwiwo zwine vhatambi vha ḥangana nazwo kha ḥitambwa ḥawe.

Perrine (1978:44) u ri:

Suspense is the quality in a story that makes readers ask “What’s going to happen next” or “How will this turn out”? and implies them to read on to find the answer to these questions.

Muñwali afho n̄tha u ombedzela ndeme ya u sia muyani sa izwi u sia muyani hu tshi ita uri vhavhali vha tame u vhala vha tshi ya phanda uri vha vhone uri mafhungo a ḥo fhelisa hani.

Heese na Lawton (1979:117) vha tikedza muhumbulo uyo nga u shumisa aironi ya ḥirama nga u rali:

In dramatic irony the reader or the person who is being addressed or both are persons of certain circumstances of which the speaker is ignorant.

Afha n̄tha muñwali u sumbedza uri hu a vha na zwiwo zwine zwa wela vhatambi, zwine zwa vha zwi tshi khou ḥivhiwa nga vhavhali kana vhaṭaleli.

### 1.3.2 Vhabvumbedzwa

Vhabvumbedzwa ndi vhathu vhane vha wanala kha ḥirama. Vhenevho vha vhidzwa vhatambi sa izwi diciwe dza ḥirama dici tshi tou tambwa tshiteidzhini. Ri na tshaka dzo fhambanaho dza vhabvumbedzwa, vhenevho ndi vha tevhelaho:

- Mubvumbedzwamuhulwane
- Mubvumbedzwamutovholi
- Mubvumbedzwamuluṭanyi
- Mubvumbedzwadendele
- Mubvumbedzwazwawe
- Mubvumbedzwa a bvelelaho
- Mubvumbedzwa a sa bveleliho  
(<http://www2.anglistik.unifreiburg.de/intranet/englishbasics/DramaCharacter01.htm>).

### **1.3.3 U tambea na u sa tambea kha tshiteidzhi**

Sa izwi ḋirama i tshi anzela u tambiwa tshiteidzhini, hu na dziňwe n̄tha dzine dici nga si tambee kha tshiteidzhi. Tsumbo: arali hu khou ambiwa nga zwithu zwi no nga danga ja kholomo, dzigoloi, mulambo, Iwanzhe na zwiňwe zwi songo bulwaho afho n̄tha. Fhedzi zwi no nga sibadela, tshikolo, vhengele na zwiňwe zwinzhi zwi a tambea kha tshiteidzhi.

## **1.4 FHETHUVHUPO**

Fhethuvhupo vhune ha khou sumbedza kha ḋirama, vhu fanela u ṭutshelana na fhethu hu no khou tambiwa kha ḋirama. Arali ḋirama i khou tampa fhethuvhupo ha mahayani, ri lavhelela u pfa hu khou ambiwa nga zwiṭanga, zwidudu, u ređa khuni na zwiňwe zwinzhi. Arali ra vho pfa hu khou ambiwa nga zwithu zwi no nga hodela, mimolo, na “Gautrain” muňwali u vha o balelwaa.

Milubi (1987:198) u ri:

Hu dovha ha vha na fhethu (Space) na vhupo (Place) hune zwa khou tambelwa hone. Zwoṭhe hezwi zwi fanela u kwakwana. Arali ḋirama i tshi khou tampa ḋoroboni, tshifhinga na fhethu zwi fanela u tendelana.

## **1.5 PULOTO**

Puloto ndi u ṭumekana ha zwiwo kha ḋirama, u bva musi bugu i tshi thoma u swika bugu i tshi fhela.

Milubi (1987:196) u ri:

Puloto ndi ndunzhe-ndunzhe ya mafhungo. Puloto ndi yone i no ri sumbedza zwa uri hetshi tsho itea nga mulandu wa uri hetsho tsha itea nga u rali.

## 1.6 TSHIFHINGA

Dirama musi i tshi እውላ, zwiwo zwi no khou itea zwi tea u ታትሬል኏ል na tshifhinga. Arali ደርማ i khou tamba nga zwithu zwa kale, a ri tei u wana ho no dzenelela zwithu zwa musalauno.

## 1.7 MUHANGA WA THYIORI

Thodisiso iyi i ፖስታ shumisa thyiori ya “New Criticism”. Thyiori iyi ndi yone yo tou fanelaho mañwalwa a ስለተሟላ. A i imi na maitele ane musi mañwalwa a tshi vhalwa ha vha ho sedzwa uri muñwali uyo ndi muthude. Zwine vhañwe vhavhali vha ita ndi zwauri arali a muthu a ደንብዕስ, hu a dzhielwa n̄tha mañwalwa awe naho a sa fushi ትሮድ. Thyiori iyi i ombedzela uri hu dzhielwe n̄tha zwi re ngomu buguni hu si zwi re nga nn̄da. Izwi zwi khwañhisedzwa nga mafhungo a tevhelaho:

Delahoyde (2016) u ri:

New Criticism emphasizes explication, or “close reading,” of “the work itself.” It rejects old historicism’s attention to biographical and sociological matters. Instead, the objective determination as to “how a piece works” can be found through close focus and analysis, rather than through close focus and analysis, rather than through extraneous and erudite special knowledge.

Delahoyde (2016) afho n̄tha u sumbedza uri thyiori iyi i sedza vhushaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso kana u tou vhala ho valea ha mushumo wone uነe. I hana maitele a kale a u kunga vhavhali nga u amba nga muñwali na zwiñwe zwa u ደምሮምሮ. Madzuloni a hezwo hu sedzwa uri tshipiда tsha mushumo tshi nga wanwa hani u firisa u wana zwithu zwi no lemela na ndivho yo kalulaho.

Ransom (2016) u ri:

One of the most influential movements in modern critical scholarship, the New Criticism is a philosophy of literary interpretation that stresses the importance of studying literary texts as complete works of art in themselves.

Ransom (2016) u ri tshithu tshithihi tshine tsha tou nyanyula kha vha zwikolo ndi kuhumbulele kwa mañwalwa a tshi sedzuluswa a tshi ombedzela ndeme ya u guda nga mañwalwa sa mishumo ya vhutsila yo fhelelaho kha yone iñe.

According to New Criticism we should judge books the same way. Rather than worrying about the author's background or our own reactions to a book, we should evaluate it based only on the text itself.

Since we're only dealing with the text, we'd be doing what's called a close reading, which requires taking apart a text and looking at its individual elements, such as theme, setting, plot, and structure ([en.wikipedia.org/wiki/](https://en.wikipedia.org/wiki/)).

## 1.8 NDIVHO YA NGUDO

Ndivho ya ḥodisiso iyi ndi u sengulusa uri vhañwali vhe bugu dzavho dza topolwa vho zwi kona u swikafhi u bveledza tshipiða tsha u sia muyani kha ḫirama dzavho.

## 1.9 ZWIPIKWA ZWA ḪODISISO

Ḥodisiso iyi i na zwipikwa zwi tevhelaho:

- (a) U nea ḥalutshedzo ya u sia muyani.
- (b) U sumbedza fhethu hune u sia muyani ha bveledzwa hone.
- (c) U topola vhuði ha u sia muyani.
- (d) U rera nga hune vhañwali vha ḫirama vha khou swikela hone kha u bveledza tshipiða tsha u sia muyani.

## 1.10 NGONA YA ḪODISISO

Muḥodisisi u ḫo shumisa ngona ya khwalithethivi. Yone i ḫo tikwa nga mañwalwa na ngona ya mbambedzo hune ha ḫo vhambedzwa vhañwali u ḫodou vhona arali vho zwi kona u swikela ḫodea ya u sia muyani. Henefha hu ḫo vhambedzwa ḫirama ya Milomo ya ḫukala (Nefefe:2008) na ḫhangoni ya khuluñoni (Ndlovu :1997).

### **1.10.1 Ndila ine mafhungo a do kuvhanganywa ngayo**

Kha tsenguluso iyi hu do shumiswa ngona ya sekondari. Ngona iyi ya sekondari ndi ine musengulusi a vhala mañwalwa a vhañwe vhagudi vho vhuyaho vha ñwala na u sengulusa nga ha ɻhoho i yelanaho na yawe hu u lila u pfectesa uri vhañwe vha ri mini. Afha hu do sedzwa dzibugu dza jaiburari, tsenguluso dza vhañwe dzo gandiswaho na dzi songo gandiswaho.

## **1.11 TSENGULUSO YA MAWANWA**

Tsenguluso ya mawanwa i do vha nga u tou ɻalutshedza nga maipfi. Musengulusi u do sedzulusa zwe vhañwali vha ñwala zwone uri zwi a elana kana u fana naa.

## **1.12 NDEME YA NGUDO**

Ngudo iyi i do sumbedza zwinzhi nga ha ndeme ya u sia muyani kha mañwalwa a Tshivenda nga maanda ho livhanywa na ɻirama. Hu do sedzwavho na uri vhañwali vha a kona naa u swikela itshi tshipida tsha ɻhodisiso.

## **NDIMA YA VHUVHILI**

### **TSENGULUSO YA MAÑWALWA**

#### **2.1 MVULATSWINGA**

Kha ndima iyi ya vhuvhili thodisiso i do ombedzela zwine vhañwe vhoradzipfunzo vha amba zwone nga u sia muyani.

#### **2.2 THALUTSHEDZO YA U SIA MUYANI**

Cohen (1973:71) nga ha u sia muyani u ri:

Vhañwe vhagudi vha mañwalwa vha dzhia u shumiswa ha aironi ya ñirama ya tshivhumbeo tsha u sia muyani. Aironi hei i itea musi vhabvumbedzwa vha tshi shuma kana u tshimbila vhuñunguni fhedzi vha sa zwi ñivhi zwa uri vhavhali a vha tou vha na ndivho yo tandavhuwaho.

Some students of literature consider dramatic irony a form of suspense. Such irony occurs when a character operates or moves towards a catastrophe without the awareness that the reader has of his plight or of his limited knowledge.

U ya nga Smagonrinsky (2002), u sia muyani zwi na mushumo muhulwane kha pfunzo:

Studying thematic units gives student the potential to see literature and related texts as useful tools and touchstones in their own development as people. By having texts that are cliff hangers, I want my students to know life is full of suspense and you can't always know what will happen. They should want to read other's experiences (fiction or non fiction) and accounts of suspense and try to understand how it can relate to their life. Also in suspenseful literature, authors use specific literary elements in their writing to entertain their readers. By having a "suspenseful unit" that is supposed to be entertaining, I hope my students will become interested in reading.

Smagonrinsky (2002) u ri u guda therò zwi ñea vhagudisa vhukoni ha u vhona uri mañwalwa na mañwe a re na vhushaka nao ndi zwithu zwa ndeme zwine zwa dovha zwa vha zwishumiswa kha mveledziso dzavho sa vhatu. Nga u vha na mañwalwa ane a sia muyani, Smagonrinsky u ri u toða vhagudi vhawé vha tshi ñivha uri vhutshilo ho ñala u sia muyani sa izwi muthu a nga si ñivhe tshifhinga tshoþhe zwine zwa do itea.

Smagonrisky (2002) a tshi isa phanda u ri vhagudiswa vhanzhi na vhabebi vhavho zwi nga di itea uri vha sa pfectese uri mañwala a u sia muyani a nga si tumane na matshilo avho. Zwo no ambiwa zwa uri vhagudi vha shaya dzangalelo na u dikumedzela kha zwithu zwa tshikolo ngauri zwi no itwa dzikilasirumuni dzavho zwi tou tutshelana zwituku na matshilo avho. Honeha ndi zwa ndeme u divha uri dzangalelo ji nga vha hone arali zwine vha guda zwi tshi tutshelana na vhutshilo havho.

Iwata (2008) ene u ri u sia muyani na u mangala zwi nga dzhiwa sa tshithu tshi no kwama zwiwo zwi no khou itea kha tshi tori. U sia muyani ho tutuwedza thodisiso nnzhi, kanzhi kha vhadivhi vha muhumbulo. U mangala hone a ho ngo tou vha hu kungaho vhathu nga u ralo u fana na u sia muyani. U khwa thisa izwi, ri pfa Iwata (2008) a tshi ri:

Suspense and surprise can be regarded as affective variables which are realised in stories as concrete and perceptible form of interest and are experienced by the reader as such. Suspense has inspired a considerable amount of research, mostly from psychologists, and has presented itself as a controversial issue to a degree, whereas the analysis of surprise seems to remain a less frequent, popular area than that of suspense.

Muhumbulo wa Stenberg (1978) ndi wa uri u sia muyani hu vha hone musi hu si na phindulo kha zwi bvelelaho. U isa phanda a ri u sia muyani zwi itwa nga u shaya mulaedza u no khou todea u no tutshelana na mvelelo dza khuqano dzine dza kha di do vha hone na uri u shaea honoho hu disa nyofho.

Sutherland (2009:6) a tshi khoutha Dorothy McAdle (1944) u ri:

Another means for creating suspense is to use the objective viewpoint in which the story is told, not through the mind and feelings of a major character, but only by what he says and does. That character may have some secret that affects the outcome of the story, but since the author never tells us what the character thinks - or remembers - but only what he says and does in the present, the viewpoint adds to the suspense.

McAdle (1944) uri vhavhali vha dibadekanya na mutambidendele a re khomboni (vha a kovhana nae nga tshenzhemo ya u sia muyani). U engedza dzangalelo ja u sia muyani kha vhavhali, vhañwali vha vha na nyambedzano u itela u vhona mulingo u no do wela mutambidendele na vhupfiwa vhune vha vhu pfa. Naho zwo ralo vhañwali ndi vhone

vhanne vha vha khomboni. Vha nga kundelwa u ita magumo ane a nga qisa two fulufhedziswaho.

Vhañwali afha vha sumba u sia muyani hu tshi nga itwa nga tshipiða tshiñwe na tshiñwe tsha tshiñori zwi tshi katela þohoh, vhatambi, puloto, u langwa nga tshifhinga na u nangwa ha ipfi. Tsumbo, arali puloto i tshi khou dzhenisa muñwali a tshi khou tama u swikela tshipondwa musi bomo yo rewaho i sa athu u thuthuba, muñwali u vha o shumisa u langwa ha tshifhinga sa tshishumiswa tsha u sia muyani.

Vhañwali vha dovha hafhu vha sumbedza uri tshiñwe tshikhala tsha u sia muyani tshi nga bviselwa khagala nga ndila ya kuanetshelele kwa tshiñori hu songo shumiswa muhumbulo kana vhupfiwa ha mubvumbedzwadendele, hu nga tou sumbedza nga zwine a nga amba kana u ita. Mubvumbedza onoyo a nga vha a na tshiphiri tshine tsha nga kwama magumo a tshiñori kana ðirama sa izwi muñwali a sa ri vhudzi zwine mubvumbedza a humbula kana u elelwa fhedzi a tshi amba zwine a ita na u amba.

Willis (1967:98) u ri:

Ndila ya khwiñesa ya muñwali ya u kunga dzangalelo ja vhañaleli ndi u engedza fhethu hunzhi ha u sia muyani. Muñwali u sumbedza u sia muyani kha tshipiða tsha u thoma, nga u þuþula dzangalelo na u þodou ðivha nga vhudalo uri mafhungo a ðo shanduka hani. Hezwi zwi qisa mbudziso ya u sia muyani nga mvelelo dza zwiwo, kana arali zwi tshi tou vha khagala uri vhafunani vha nga dzula vho takala lwa tshoþhe. Zwenezwo, mbudziso ya u sia muyani i vhudzisa uri mafhedzele ayo a u takadza a nga swikelwa hani ho sedzwa zwikhukhuliso zwoþhe.

Willis (1967) o khethekanya u sia muyani ha bva zwipiða zwivhili, zwenezwo ndi tshipiða tshi sa tou dinaho tshiñuku na tshipiða tsha ndeme tshihulwane. U sia muyani kha itsho tshipiða tshiñuku tshi sa diniho ho itelwa u fara dzangalelo ja vhañaleli na u vha kombetshedza uri vha dzule vhe na lutamo lwa u þalela muniti muñwe na muñwe. U sia muyani kha tshipiða tshihulwane muñwali u itela uri vhañaleli vha vhilaele kana u mangala uri vhatambi vhavho vha ðo fhedza vho bvelela kana vho balelwaa.

Young na vhañwe (1994) vha dzhia u sia muyani na u mangala zwi tshi nga dzhiwa zwa tanganywa u itela u engedza dzangalelo ja nganetshelo. Nga u tou angaredza, nganetshelo dzi re na mafhedzele a u mangadza dzi ita uri vhavhali vha vhe na kuhumbulele kwavhuđi kwa vhavhali na kha vhabvumbedzwa.

Young na vhañwe (1994) vha tshi isa phanda nga u sia muyani vha sumbedza uri kha nganetshelo dzi re na puloto dzine dza livhisa kha magumo a u akhamadza, u siwa muyani ha vhavhali kanzhi hu laula ndavhelelo dza vhavhali. Henefha vhavhali vha lavhelela muanewadendele uri u do bvelela naa. Zwenezwo musi nganetshelo i tshi livha matħakheni zwi ita uri vhavhali na vhone vha sale vho mangala u fana na mubvumbedzwadendele. U khwaħthisa izwi, ri pfa Young na vhañwe (1994:188) vha tshi ri:

Surprise and suspense can be effectively combined to increase story interest, complementing each other. In particular, stories with surprise endings can make a strong impression on the reader's suspense is often first controlled by the manipulation of the reader's expectation about a protagonist's success in the story. Then, as the story reaches its climax, a reversed story outcome is revealed with presentation of surprising events, making the reader feel surprised the same way that a main character feels surprised in the story. This surprising experience increases story interest greatly as the earlier story events make sense with the revealed hidden truth as a whole.

Sutherland (2009) u fanyisa u sia muyani na tshitimu tsha u tshimbidza tshidimela kana zwikurufu zwa u tshimbidza tshirepe. U sia muyani hu fanela u wanala kha zwipiđa zweħe zwa mañwalwa. Ndi ngazwo ri tshi pfa ene Sutherland (2009:1) a tshi ri:

How do authors of mysteries keep their readers turning pages? By netting them in a web of suspense, using as many types of categories of withholding and surprise as possible. If a story is surprising and well-told, readers will be curious to know what comes next in the narrative, and how the plot will be resolved.

Nga ha u sia muyani, Prieto-Pablos (1998:99-103) u ri:

U sia muyani u hu dzhia sa vhupfiwa vhune ha lavhelelwa nga ha mvelelo dzine muthu a sa dzi qivhe. Ene hezwi zwa u sia muyani u vhona zwi tshi bva kha muñwali kana muambi. Kha u anetshela, u vhona u sia muyani ho itwa hu na u lengiswa na u humiselwa murahu ha mvelelo dza zwiñwe zwa zwiwo. Zwenezwo zwi ita uri mvelelo dza zwiñwe zwiwo dzi lenge.

## 2.3 MANWELEDZO A BUGU

### 2.3.1 *Milomo ya ɳukala*

Bugu iyi i thoma musi Vho Bukuṭa vha tshi vhuya hayani vha halifhela Tsumbedzo uri ho ngo sheledza miri yavho. Musi mme awe Vho Takalani vha tshi sumbedza uri Tsumbedzo u khou vhala ngauri u khou ya u ንwala thesite matshelo Vho Bukuṭa vha sa zwi pfectesi vha ri Vho Takalani vho lema vhana. Ndi he ha thoma vengo ወihulu ወa u vhenga Tsumbedzo. Muṭani wa Vho Bukuṭa ደinwe ደuvha nga matsheloni Vho Bukuṭa vha vutshela lufherani Iwa Ntshengedzeni, musi Ntshengedzeni a tshee o mangala, khotsi awe vha mu vhudza uri vha khou ታodou thetshela arali nduhu dzo no vibva. Musi Ntshengedzeni a tshee o mangala hafhu, Vho Bukuṭa vha a mu kombetshedza u ita nae zwa vhudzekani. Vha a mu vhudza uri a songo vhuya a khakha a vhudza muthu. Vho ri arali a tou khakha a vhudza muthu vha ደo mu vhulaha. Vha swika na hune vha mu vhudza uri u fanela u ደa lufherani Iwaho ደuvha ደinwe na ደinwe musi mme awe vho no ya mushumoni.

Vho Bukuṭa vha dzulela u halifhela mufumakadzi wavho Vho Takalani. Vho Takalani vha sokou ተanganedza u tambudzwa uhu vho sokou ralo u fhumula vha sa zwi vhudzi muthu. Hone Tsumbedzo i tou vha mmbwa na tshimange na khotsi awe Vho Bukuṭa. Vha dzula vha tshi halifhela Tsumbedzo, vha a mu semekanya na u sa ቴoda na u mu fha tshifhinga tsha u vhala dzibugu. A tshi vhala bugu, vha amba zwa mishumo ya hayani yo no sokou bva tshikhalani.

Tsumbedzo naho zwi tshi mu vhavha, a hu na zwine a nga ita, u sokou sedza a kondolela a sumba o ደitanganedzela. Vho Bukuṭa vha ደiita khunzi ya muđi, a hu na a no amba tshithu khavho. Vha tambudza muñwe na muñwe afho muđini vha dovha vha ofhiwa nga muñwe na muñwe. Vha khou ደi isa phańda na u tambudza Ntshengedzeni ንwana wavho Iwa vhudzekani. Vha dzula vha tshi mu shushedza ngauri vha ደo mu vhulaha arali a vhudza vhathu. Ntshengedzeni u sokou dzula na u pfiswa hawe vhūtungu a sa zwi vhudzi muthu. Kushumele kwa Ntshengedzeni kwa tshikoloni ku sumba ku tshi khou tsela fhasi. U dzula hawe kiļasini u sokou goo! A tshi sumbedza u vha na thaidzo ine ya khou mu ወa vhukuma.

Muofhe khonani yawe u a mu vhudzisa zwine zwa khou mu dina a sokou ኮ! Nga u shavha hone u vhulahwa nga khotsi awe. Vho Takalani na Tsumbedzo vha lingedza u vhudzisesa Ntshengedzeni nga zwi mu dinaho vha tshi itela u mu thusa zwa fhedza zwe vhutoto. Vho Rañwedzi na Vho Ramuntswu vha lingedza u mu vhudzisa thaidzo yawe vha tshi ታዶou mu thusa. Vha fhedza vho balelwa nge a si vha vhudze ngoho. Vhadededzi avho vha kombetshedza u vhudzisa vhabebi vha Ntshengedzeni uri vha pfe zwithu zwine zwo nga vha zwi khou ita uri Ntshengedzeni a sa tsha vha na mulalo. Naho vhabebi vhawo vho ደa vha fhedza vha songo phuletshedza nge Vho Bukuታ vha ቴwa nga u tou ካala vha tshi ri vhathu vha khou funesa u ታዶou dzhena zwa muታni wavho.

Musi vho sala vho dzula nga tshavho avha vha tshikolo Vho Rañwedzi na Vho Ramuntswu khathihi na Vho Takalani mme a Ntshengedzeni, vho sala vha tshi vha na kuንwe kuhumbulele. Nga murahu ha musi Vho Takalani vho vhudza avho vhavhili nga ha kutshilele kwa Vho Bukuታ kwa uri vha vho tou nga ndau musi vhe hayani havho. Vha vha na muhumbulo wa uri zwi nga vha hani arali mafhungo aya a nga ya mapholisani fhedzi Vho Takalani vha tshi pfa izwo a vha tendi vha ri zwi ደo vha kwashela mudi. Ntshengedzeni u ታዶou awela ማትula ane a khou itelwa nga khotsi awe nga u ታዶou ya u dzula ha makhadzi wawe Vho Mutshekwa, fhedzi khotsi awe vho fhedza vho hana vha ri vhone a vha fuwelwi ንwana vha kha ደi tshila.

Liñwe ጥuvha nga madekwana hu swika hune Ntshengedzeni a sa vhuye hayani. Musi vhabebi vha tshi vhudzisesa uri a nga vha o ya ngafhi, Tsumbedzo ndi ene we a vha vhudza uri Ntshengedzeni o ya ha makhadzi wawe. Vho Bukuታ vha a tevhela Ntshengedzeni uri a vhuye hayani. Vha ita na u mu rwa. Vha tou ita na u mu tevhelela tshikoloni. Musi vha tshikolo vha tshi lingedza uri vha vha thuse u itela u thusa Ntshengezeni vha tou ወa vhuhalo, vha fhedza vho ካala. Muofhe u swika hune a wana Ntshengedzeni a tshi khou ታዶa u ወa mabodelo e a tou a kuya. Muofhe u ya u vhiga izwo zwa mabodelo kha ትhoho ya tshikolo Vho Rañwedzi na Vho Ramuntswu vhe vha si lenge u dzhena khaሎ. Musi vha tshi vhudzisa Ntshengedzeni uri ndi ngani a khou ታዶou ወa mabodelo, u vha vhudza uri o netiswa nga vhutshilo ha muታni wa hawo nahone ha tsha vhona ndeme ya vhutshilo, ndi khwiñe o tou ደifela.

Avha vha tshikolo vha vhona Vho Bukuṭa vha tshi tea u tou potwa mapholisani. Mme a Ntshengedzeni vha a hanedza muhumbulo uyo vha ri ndi hone u tambudzwa hu tshi ḫo tou ḥana hu tshi ya. Muhumbulo wa vhuvhili wa u ya ha vhashumelavhapo wa vha wone we wa khwāṭha. Musi Ntshengedzeni e ngei ha mushumelavhapo Vho Awelani vha swika hune vha mu luvhelela a amba uri khotsi awe vha khou mu tambudza lwa vhudzekani zwe zwa akhamadza Vho Takalani mme awe.

Musi zwe ralo a ho ngo tsha vha na zwiñwe ho mbo ḫi vha u farwa ha Vho Bukuṭa. Naho Vho Bukuṭa vho lingedza u ḫiambela uri zwe vha ita zwi a pfala, vho fhedza vho gwevhelwa u dzula dzhele lwa vhutshilo havho hoṭhe. Vho wanwa mulandu wa u rwa Vho Takalani na u tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani.

### **2.3.2 *Thangoni ya khuluṇoni***

Musi bugu i tshi thoma ri wana Vho Ketekete thaidzo yavho ya uri Tshifhiwa u sumba a tshi ḫoda u vha vhangisa yo tanduluwa sa izwi hu tshi khou ambiwa uri Tshifhiwa o vhulahwa. Izwo zwi sumba zwe vha ḫisela dakalo ḫihulu sa izwi hu kale vha tshi funa Elīna musadzi wa Tshifhiwa.

Nangoho mułoro wavho u sumba wo wedza sa izwi Tshifhiwa o fhedza o vhulahwa. Musi Tshifhiwa o vhulahwa ri wana sedzheni Phanguphangu muhulwane wa mapholisa vha tshi vha vhone vha no ita ḫodisiso dza bulayo ḫlo. ḫodisiso iyo i sumbedza i sa khou tshimbila sa izwi vhavhulahi vha Tshifhiwa vha sa khou wanala. Fhedzi Elīna u fhedza o humbulela Vho Ketekete uri ndi vhone vhane vha nga vha vho vhulaha Tshifhiwa.

Naho Elīna o humbulela Vho Ketekete a hu na zwe itwaho sa izwi Vho Phanguphangu vha tshi sumba vho ima phanda ḫodisiso idzo. Vho Ketekete ri wana vha tshi thoma u sala Elīna murahu uri a vha fune sa izwi vho vha vha tshi ḫi mu funa na musi munna wawe Tshifhiwa a kha ḫi vha hone. Musi Vho Ketekete vha tshi vhona Elīna a sa vha funi vha thoma u vha na mutsiko.

Musi Elīna a tshi khou ḫi hana a tshi ya phanda vha mu fulufhedzisa uri vha ḫo mu fha poswo ya phuromosheni. Musi a songo dzinginyisea nga ayo mafhungo vha swika hune vha ḫodou mu thathisu mushumoni. Ri vhona vengo ḫa Vho Ketekete ḫi tshi vho endelela ḫi tshi ya na mułani wa ha Elīna vha tshi vho ḫoda na u thathisu mushumoni Vho Manyuwa khotsi a Elīna.

Ejina o vhuya a humela hayani ha vhabebi vhawe a khou shavha uri a nga vhuya a vhulahwa nga Vho Ketekete uri vha tshile nga mulalo. Vhabebi vha Ejina vha eletshedza Ejina uri a fune Vho Ketekete lwa muhoyo u itela u tinya vengo. Nangoho zwo mbo di fhedza zwo ita uri li vhe ja maladze kha Vho-Ketekete sa izwi vho thoma u thogomela Ejina na vha mułani wa hawe zwavhuđi.

Tshigwada tsha Vho Ketekete tsho ruma Vho Dugudzha Cape Town uri vha ye u vhulaha Maitele. Vho Dududzha vho phulela Maitele tshiphiri tsha uri ho pfi vha de vha mu vhulahe. Fhedzi Vho Dugudzha vha vhudza Maitele uri vha do vhudza lugwada Iwavho uri vho mu vhulaha. Vho Dugudzha ri vhona vha tshi thoma u vha tsevhi ya Ejina vha tshi mu vhudza uri vha na vhułanzi ha u vhulahwa ha munna wawe nga Vho Ketekete vho thoma u funana na Ejina lwa tshiphiri. Vho Ketekete na lugwada Iwavho vho mbo di sumbedza mafhungo avho a vhukwila o bvela khagala kha mulayo.

Vho Phanguphangu vho ro u vhona uri zwithu zwo vhifha vha mbo di dithuntsha. Musi vhathu vho dzula mułanganoni nga tshawho, Vho Ketekete vho vhudza vhathu uri na vhone vha tou gitamela vho lovha ngauri u tshila kha vhone a hu tsha amba tshithu. Vho Ketekete vho swika he vha disola phanda ha lugwada Iwavho uri vhone vho vha vha khou tshila vhutshilo vhuvhi ha uri vha pfiwe na u ofhiwa nga nnyi na nnyi. Naho Vho Ketekete vho sumba u disola vha fhedza vho hałulwa u dzula dzhele tshifhinga tshilapfu. Vha sumbedza vha tshi vho disola khathihi na Vho Lidzhegu zwine zwi sa tsha vha farisa tshithu.

## 2.4 MAGUMO

Ndima iyi yo fha mihumbulo yo fhambanaho nga ha u sia muyani. Yo tumbula uri u sia muyani hu vha hone musi vhavhali vha sa divhi uri hu do bvelela mini. Zwenezwo zwi kwama vhabvumbedzwa, puloto, khuđano na fhethuvhupo. U shaea ha u sia muyani hu nga disa vhumvumvu na u shaya dzangalelo ja u vhala nganetshelo.

## **NDIMA YA VHURARU**

### **NDEME YA U SIA MUYANI KHA MAŃWALWA HO SEDZWA MATHOMELE, U BVELEDZA MAFHUNGO, MATጀAKHENI NA MAGUMO**

#### **3.1 MARANGAPHANDA**

Ndima iyi ya vhuraru i ḋo vha yo katela u sia muyani kha tshipida tsha mathomoni a bugu, u bveledza mafhongo, matጀakheni na magumoni a bugu. I ḋo vha i tshi dzumbulula uri vhańwali vho topolwaho vho kona u swikela naa u bveledza ḫodea ya u sia muyani kha mańwalwa a ḫirama.

#### **3.2 U SIA MUYANI MATHOMONI A BUGU**

Kha mańwalwa o dziaho zwavhuđi, mathomoni a bugu muńwali u ri ḫisela vhabvumbedza vhahulwane vha ḫirama. Ri fanela u vhona uri thaidzo na khudano khulwane buguni iyo ndi dzifhio? Arali izwi zwa vhekanywa nga ndila iyi, zwi ṭuṭuwedza uri vhavhali vha vhe na dzangalelo ḥa u vhala vha tshi ya phanda.

##### **3.2.1 *Milomo ya ḫukala***

Buguni ya *Milomo ya ḫukala* ri wana bugu i tshi thoma Vho Bukuća vha tshi khou semanela uri Tsumbedzo ḫwana wavho wa mutukana ho ngo sheledza miri yavho. Musi Vho Takalani mufumakadzi wavho vhane vha dovha vha vha mme wa Tsumbedzo vha tshi lingedza u sumbedza tsho mu kundisaho u sheledza, tshine tsha vha ndugiselo ya dzithesite dzine a ḋo dzi ḫwala matshelo vha tou sinyuwa tshothe. Vha bomodza Tsumbedzo kha mulomo nga mulałela a bva malofha, vha fhedza vha mu kharamedza a kuđana na luvhondo. Vho Takalani mme awe vha tshi vhona zwi itwaho vha thoma u gungula vha ri vha songo vhulahelwa ḫwana ngauri vho beba vhe vhothe.

Kuambele ukwu kwo ita uri Vho Bukuća vha gungule vha ri kani vha khou amba uri vhone a si ḫwana wavho. Vho Takalani vha tshi ya phanda vho ri:

Vho Takalani: “A vha ḫwana wa mu rwa nga u raļa? A ri hani zwa uri ḫwana u a kaidziwa. U kaidza hu na kukaidzele. Hafhu na mutambi wa bola a tshi i bvuvhula a tshi i vhavhalela-vho.” (Nefefe, 2008:3)

Kuambele kwavho ku ita uri vhavhali vha ḋivhudzise mbudziso ya uri Tsumbedzo nangoho ndi ንwana wa Vho Bukuṭa zwa vhukuma naa? Vha vha vho sala muyani ngauri zwe fhela zwi songo bvela khagala tshoṭhe uri Tsumbedzo ndi ንwana wa malofhani wa Vho Bukuṭa. U tshi sedza kufarele kwave nga khotsi awe u a ḋivhudzisa uri vho tou mu beba naa nga u vhona kufarele kwa hone.

Vho Bukuṭa vha dzhena kamarani ya ንwana wavho wa musidzana Ntshengedzeni nga matsheloni a tshee o edela. Vha mbo vala vothi vha lođela. Izwo zwa tshuwisa Ntshengedzeni. Vhone vha ri:

“Do fhumula u thetshelese hu khou amba nñe ṭhoho ya muđi! U songo vhuya wa fanywa wa nnyitela phosho na luthihi. Ngauri wa vhuya wa tou nnyitela phosho, wo fa. U khou mpfa zwauri ndi khou ri mini?” (Nefefe, 2008:6).

Izwo zwi ita uri hu vhe na mbudziso kha vhavhali ya uri hu ḍo itea mini arali a ita phosho. Vha ḍo tou mu vhulaha nahone nga ḥdila-de? Izwi vho mu vhulaha hu ḍo itea mini kha vhone?

Muofhe khonani ya Ntshengedzeni u vhudzisa khonani yawe arali a tshi khou vhaisala, izwo zwa swika hune Ntshengedzeni a ri kha vha tou zwi litsha nga uri u khou mu bora. A tshi ya phanda u swika hune a mu vhudza uri huufha ene a si ንanga i no ḍo mu alafha. Hezwi zwi sumba Ntshengedzeni nangoho hu na zwine zwa khou mu vhaisa hu tou vha uri ha khou ḥdou vhudza vhathu. U sa tenda u amba zwi mu dinaho, zwi ita uri vhavhali vha vhe na dzangalelo ḥa u ḥdou ḋivha uri ndi ngani a sa funi u amba. Hone arali a amba thaidzo yawe hu ḍo bvelela mini khae? U khwaṭhisrauri hu na thaidzo i no mu dina, ri wana a tshi vhudza khonani yawe uri zwi a fana huufha a si ንanga i no ḍo mu alafha zwine zwa khou mu dina. Vha tshi khou ḫi ya phanda na nyambedzano, Ntshengedzeni u ri.

“Zwa miđini ya vhařwe u nga si zwi dzudzanye wa zwi kona arali zwo kombama u bva kale”. (Nefefe, 2008:12):

Kuambele uku kwave ku ita uri vhavhali vha ḋivhudzise uri ndi zwifhio zwa miđini zwi songo dzudzanyeho? Hone zwe kombamaho nazwone ndi zwifhio? Hezwi zwi ḫisa ḫdora kha vhavhali ḥa u ḥdou wanulusa uri afho ha hawe ho kombama mini? Hu tshi kha ḫi vha ene u dovha a sumbedza uri tshiřwe tshifhinga shangoni zwithu zwi a kondā.

Izwi zwi takusa mbilu dza vhavhali uri vha ḥodesese u pfa uri zwi kondaho shangoni zwi tou vha zwifhio zwine a khou ḥangana nazwo?

Musi Muofhe a tshi mu vhudza nga ha u farwa ha Vho Ratshisuka vho tshipa ḥwana wavho u pfa vhuṭungu lune a ḥavhanya a phumula zwikamba zwe zwa vha zwi tshi khou thoma u ḥadza maṭo. Hezwi zwi khwaṭhiswa uri nangoho Ntshengedzeni u khou vhaisala muyani nga zwi no khou bvelela vhutshiloni hawe na uri ha ḥivhi uri u ḥo zwi kunda hani. Vhavhali vha a ḥivhudzisa uri mulandu u pfa izwi a vho dzikuwa muyani? U vhudzisesa khonani yawe uri ene a nga ita mini arali o ḥangana nazwo. Hafha zwi ḥuṭula dzangalelo ḥa vhavhali. Vha a ḥivhudzisa mbudziso ya uri ndi nga mini a tshi ḥodou pfa zwine khonani yawe a nga ita. Kani na ene u ḥodou dzhia ngeletshedzo ine a ḥo i wana kha phindulo ya Muofhe? Hone khezwi a tshi funesa u ḥivha zwine muñwe a nga ita zwone arali o welwa nga vhuṭudzi ho raloho? Hezwi zwi sumba u swa hawe nga thaidzo yawe. Vhavhali vha vha na dzangalelo ḥa u ḥodou ḥivha uri sa izwi Ntshengedzeni o wana tsivhudzo kha khonani yawe u ḥo ita mini kha u ḥilamulela kha mboni ine a khou ḥangana nayo.

### **3.2.2 *Thangoni ya khuluṇoni***

Kha ḥirama ya *Thangoni ya khuluṇoni* musi i tshi kha ḥi vha kha luṭa lwa u thoma bono ḥa u thoma ri wana Vho Ketekete vha tshi amba uri dzangano ḥavho ndi ḥa PAP ḥine ḥa vha ḥihoro ḥivhusi ngeno ḥihoro ḥihanedzi ḥe ḥa vha ḥi tshi rangwa phanda nga munna wa vhaṇe Tshifhiwa ḥi songo bulwa dzina ḥalo. Izwi zwi sia vhavhali muyani, vha sala vha sa ḥivhi uri ḥihoro ḥlo ḥe ḥa vha ḥi tshi hanedzana na ḥa PAP ndi ḥifhio. Izwi zwi ita uri vhavhali vha vhe na dzangalelo ḥa u vhala vha tshi isa phanda vho fulufhela uri vha ḥo ḥangana na dzina ḥlo ḥa ḥihoro ḥihanedzi.

Ri dovha rap fa Elina mufumakadzi wa mufu Tshifhiwa a tshi ri shango ḥo mu zwizwiedzela munna wawe.

Ndlovu (1997:80) u ri:

Elina: (U amba o ḥungufhala) Nangoho vhutshilo ndi tshilonda, tshi pfaho u ḥothona, u kweta ha vha u ḥanisa. (U a lila) Tshifhiwa wanga ngoho-hi! Shango ḥino ḥi na tshituhu, ḥo nnzwidzwiedzela munna wanga ndi tshi kha ḥi mu funa. Areḍi, ngoho i ḥo bvela khagala ya dzhia vhugala ḥinwe ḥuvha.

Ri wana ri tshi sala muyani ngauri ri sala ri tshi ɖivhudzisa uri munna wawe Tshifhiwa o vhulahwa nga vhathe vha shango iļo vhothe naa?

U sia muyani uho hu ita uri vhavhali vha vhe na dzangalelo ja u ʈodou pfa uri ngoho Tshivhiwa o vhulahwa nga vhonnyi, zwa dovha zwa ʈutula dzangalelo ja u vhala vha tshi ya phanda. Elina u ri a tshi khou amba na Maitele khonani ya munna wawe a ri:

Elina: “Aredi khamusi ni do tou thusea nga yone livi yanu ya u guda sa afho ni tshi khou humela tshikoloni vhege i ɖaho” (Ndlovu, 1997:9).

Afha vhavhali vha vha vho sala muyani ngauri a vho ngo tsha vhudzwa u pfi Maitele u khou ya u gudela mini tshikoloni. Vhavhali vha nga humbula mabudo o fhambanaho ane a nga ya u a gudela ane a nga di vha a si one e muñwali a nga vha a khou amba nga hao. Vhavhali vha vha na mbudziso ya uri naa Maitele a nga vha a khou ya u gudela budo liphio?

Elina u dovha hafhu a ri ene o vha a tshi nga pfuluwa kha shango iļo arali hu vhe hu si nga n̥thani ha mushumo wawe wa vhudededzi une ano mađuvha u sa tsha leluwa u wanala na mafhungo a ñwana wawe Lutendo. Vhavhali vha vha na mbudziso ya uri o vha a tshi do pfulutshela kha shango liphio hune mbilu yawe ya do rula? Tshiñwe hafhu ndi zwifhio zwi elanaho na ñwana wawe zwine zwa tou mu thivhela u pfuluwa? U khou shavha uri hu do bvelela mini kha Lutendo arali a nga pfuluwa? Vhavhali vha sala vha si na vhuñanzi ha uri ndi ngani a tshi humbula ñwana wawe a pfa zwi tshi mu kundisa na u pfuluwa. Izwo zwa ita uri vhavhali vha takalele u vhala vha tshi ya phanda vha tshi humbula uri ʈhañwe hu do vha na huñwe hune zwa do bvela khagala.

### **3.2.3 Mbambedzo ya u sia muyani mathomoni a ɖirama**

Musi ri tshi vhambedza vhañwali avha vhavhili, Vho Ndlovu na Vho Nefefe kha ɖirama dzavho dzo topolwaho, ri wana uri vhothe vho kona u bveledza ʈhodea ya u sia muyani mathomoni a bugu. Vhothe vho ri ɖisela vhabvumbedzwa vhahulwane vha ɖirama. Thaidzo khulwane buguni idzo na dzone dzo kona u pfala uri ndi dzifhio. Izwo zwi nweledzwa nga thebuļu i tevhelaho:

	<b>Milomo ya ɻukala</b>	<b>Thangoni ya khuluqoni</b>
Mubvumbedzwa muhulwane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuɻa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete</li> </ul>
Thaidzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuɻa vha hambekanya vhathu hayani hu u itela uri zwi si vhonale uri vha khou tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete vha shavha u dzhielwa tshidulo tsha Nedoroonga Tshifhiwa.</li> <li>Vho Ketekete vha funa Elina mufumakadzi wa Tshifhiwa ngeno ene a sa vha funi.</li> </ul>
Khuɻano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuɻa vha dzula vha tshi semekanya mufumakadzi wavho Vho Takalani na Tsumbedzo ɻwana wavho wa mutukana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete vha rambela Tshifhiwa vhathu uri vha mu vhulahe.</li> </ul>

### **3.3 U SIA MUYANI KHA U BVELEDZA MAFHUNGO**

Luɻa lwa vhuvhili lu sumbedza uri thaidzo i khou bvelela hani. Heneffa ndi hone hune ra vhabona khuɻano i tshi thoma u bvela khagala tshothe. Zwine zwa vha zwi tshi khou bvelela ndi zwone zwi ri isaho tshiuludzani kana mathakheni a bugu. Thaidzo na khuɻano zwi a hulela.

#### **3.3.1 *Thangoni ya khuluqoni***

Kha bugu ya *Thangoni Ya Khuluqoni* kha luɻa lwa vhuvhili ri wana Vho Ketekete vha tshi founela Elina vha mu vhudza uri vha kha di vha kha ɻenelila fhungo ɻavho la kale la u mu funa havho. Elina u fhindula uri zwauri vha a mu funa u a zwi pfesesa, hu tou vha uri ene ha vha funi. U vha vhudza na zwauri a vha fushei ngani vhe na Vho Rael mufumakadzi wavho. A tshi isa phanda uri ene u kha di lilela munna wawe.

Ndlovu (1997:20) ene u amba nga uri:

“Zwauri vha khou mpfunu, ndi khou zwi pfectu, fhedzi nne a thi vha funi. A vha fushei ngani ngeno vhe na Vho Rahele? Arali vha tshi ḥoda muñwe,kha vha fhambane na nne ane nda kha ḫi lilela munna wanga.”

Afha vhavhali vha a vha na mbudziso ya uri arali hu si u lilela munna wawe ho vha hu tshi ḫo itea mini? Elina o vha a tshi ḫo funa Vho Ketekete?

Vho Ketekete vha vhudza Elina uri arali a tshi vhona vhungomu havho o vha a tshi ḫo vha funa nga u ḥavhanya na zwauri u ḫo vha o ḫiitela ifa ḫine na vha hawe vha ḫo vhanda. Zwine Vho Ketekete vha ri Elina a zwi vhona o vha a tshi ḫo vha funa ndi zwifhio? Hone ifa ḫine a ḫo vha o ḫiitela khathihi na vha hawe ḫine vha ḫo vhanda ndi ḫifhio? Vhavhali vha sala vha tshi ḫivhudzisa mbudziso idzo zwine zwa khwañthisa u sala muyani. Vhavhali a vha pfi hu tshi sumbedzwa ifa ḫa hone ḫine a ḫo ḫi wana nga u vha funa.

Mafhungo a tshi ya phanda Elina u vhudza Vho Ketekete uri zwine vha khou amba zwone zwi ita uri a humbulele uri hu nga vha hu vhone vho zwizwiedzaho munna wawe. Naho vho vhudzwa izwi a vha vhuyi vha dinalea vha ḫi isa phanda na u luvhelela u funwa. U sa vha na ndavha nazwo zwi ita uri vhavhali vha ḫivhudzise uri khezwi avha muhulwane vha sa tshuwi uri tshiphiri tshavho tshi nga vha tsho bvela khagala.

Elina u khaula nyambedzano yawe na Vho Ketekete nga u vhea luñingo fhasi. Vhone vha lidza tsañwa vha ri zwi nga si fhele zwe ralo vha ḫo vhona uri vha zwi bva hani. Vha sumbedza vha na mbiti dza u mu wana. Hone vho fhulufhela mini tshine tsha ḫo ita uri a vha fune? Ndi ngani vha tshi tou ana uri a nga si vha balele hu ḫo tou itea mini? Mbudziso idzo ndi dzine vhavhali vha nga sala vha tshi ḫivhudzisa musi vho pfa izwo zwe ambwaho nga Vho Ketekete.

Vho Dugudzha vha ya muñini wa Elina, zwe na ene a mangala uri ndi u thoma vha tshi ḫa muñini wawe. Vho mbo ḫi ri vho ḫa u mu vhudza uri mukalaha wawe o vhulahwa nga Vho Ketekete vha tshi itela u funwa ngae na u thivhela uri a si vha khakhise kha fhungo ḫa vhuñedorobo. Elina o vha vhudzisa uri vhone vho vha vha songo farelela naa? Vho sumbedza uri tshikwekwe tshi tshi thoma u lukwa vhone vho vha vhe fhedzi nga ḫuvha ḫa bulayo vhone vho mbo ḫi ḫilwadza vha sa tsha vha hone. Zwauri vho thuswa nga nnyi, vho ri vha humbulela Vho L̄idzhegu na vhañwe vha zwileli zwavho.

Ejina naho o pfa vhutanzi uvhu a fulufhedzisa Vho Dugudzha uri ha nga zwi ambi na khathihi.

Afha vhavhali vha sala muyani ngauri vhutanzi uvhu ndi hone vhune ha khou ḥodea, fhedzi ene ha ḥodi u zwi vhudza mapholisa. Ndi ngani Ejina a sa ḥodi u vhudza mapholisa? Tshiñwe hafhu ndi ngani Vho Dugudzha vho vhudza Ejina aya mafhungo hu uri na vhone vha ngomu khao vha khou zwi itela mini? Khezwi vha tshi dovha vha mu gogomedza uri zwi fhelele khavho vhone vhavhili zwi songo swika kha Vho Ketekete, vha khou shavha mini ngauri vhone vha ri vho vha siho nga ḫuvha ja bulayo? Izwi vha tshi ri a vha tshee na fulufhelo kha mapholisa kani hu na zwine vha ḫivha nga ha Vho Phanguphangu mutshimbidi wa mulandu uyu?

Vho Dugudzha vha tshi onesana na Ejina vha ri vha khou ya thavhani ha Vho Ketekete hune vha khou humbula uri hu nga vha hu khou itwa maano na vhumbulu zwo livhanywa na Maitele. Vhavhali vha a vha na dzangalelo ja u ḥodou ḫivha uri hu do itea mini? Ejina u do sevha Maitele nga tshimbevha itshe?

Vho Dugudzha, Vho Lidzhegu, Vho Ketekete na Vho Phanguphangu vha dzula dzulo ja tshiphiri ofisini ya masipala ngei Tshififi. Ndi musi vha tshi khou langana u vhulaha Maitele. Hu tiwa Vho Dugudzha uri hu do vha vhone vha u do ya Eastern Cape u tevhela Maitele vha mu vhulaha. Vho Dugudzha vho ḫewa tshigidi na tshelede ya u ita zwithu zwothe. Afha ri wana Vho Dugudzha vho amba uri a vha tsha fhulufhela mapholisa musi vha tshi vhudza Ejina u ri:

“Nñe Vho Sedzheni Phanguphangu a thi tsha vha fhulufhela zwavhuđi. Nga ndila ye vha ḫowelana ngayo na Vho Ketekete a zwi sumbi mulandu uyu u tshi do ya phanda. Ano mađuvha a hu tshee na mapholisa a vhukuma. U amba ngoho, vhupholisa ha mađuvha ano ho anza honohu ha u dzhena nge muthu a balelwa nga zwiñwe zwibuli kha masia mañwe a vhutshilo. A hu tshee na zwila zwa u dzenela muthu o ḫiimisela.” (Ndlovu, 1997:23):

Zwino afha ndi ngani vha tshi khou wanala kha tshimbevha tsha u ya u vhulaha Maitele? Hone zwi na vhungoho vhungafhani uri a vha fulufheli mapholisa? Izwi zwi vha itisaho uri vha wanale kha tshigwada tsha vhumbulu hune ha vha na sedzheni nga ngomu ndi tshini? Vho Dugudzha ngauri vho no vhudza Ejina nga ha zwine vha khou humbulela uri hu khou ḥoda u langanwa u vhulaha Maitele a vha tshuwi uri arali a vhulahwa Ejina

u ḋo zwi humbulela uri na vhone vha ngomu? Tshi vha ṭutuwedzaho ndi tshini? Zwoṭhe izwi zwi ṭutuwedza uri vhavhali vha vhale vha tshi isa phanda.

Mafhundo a tshi khou ḋi bvelela a tshi ya phanda Vho Dugudzha vha ṭoda Maitele vha mu vhone vha mu ṭalutshedza uri vhone vho ruṇwa uri vha ḋe vha mu vhulahe nga Vho Ketekete, vha ri fhedzi a vha nga zwi iti vha ri vho tou ḍa u mu sevha. Vhavhali vha a ḋivhudzisa uri ndi ngani Vho Dugudzha vha sa tsha ita mushumo we vha ḋela wone. Vha ḋo ri mini vha tshi swika hayani, vha ḋo ri vho mu vhulaha? Mbudziso idzi dzoṭhe dzi thusa uri vhavhali vha vhe na dzangalelo ḥa u vhala vha tshi ya phanda.

Kha nyambedzano ya Vho Dugudzha na Maitele, vho swika he vha tenda uri Vho Ketekete ndi vhone vho vhulayaho Tshifhiwa musi Maitele a tshi ri u khou humbulela Vho Ketekete. Izwo vha tshi tenda a vha tshuwi uri ngauri na vhone vho vha tshipida tsha bulayo ḫlo vha ḋo dzhena khakhathini naa? U farwa ha lugwada Iwavho zwi ita uri na vhone vha farwe vhunga vha khou imba luimbo luthihi. Izwo zwi ita uri vhavhali vha sale vha tshi ḋivhudzisa uri Vho Dugudzha vha khou themba mini vha sa ofhi u ambulula vhavhulahi vha Tshifhiwa.

Vho Ketekete vha ya muđini wa Elina vha tshee vho ima kha ḥeneļia ḥa luambiso. Naho Elina o vha landula a vha fushei vha ḋi isa phanda na u mu dina. Vhavhali vha tshi pfa vha tshi ralo vha a ḋivhudzisa mbudziso ya uri ndi ngani Vho Ketekete vha sa humi murahu ha Elina sa izwi a khou tou amba e khagala a tshi ri ha vha funi. Tshi itaho uri vha sa ṭanganedze phindulo ya u lambiwa ndi tshini? Kani hu na tshe vha fhulufhela u ita tshone uri vha funwe? Hone Elina ndi ngani a tshi ḋiisa phanda na u vha vulela nnđu ngeno a tshi ri ha vha funi? Musi Vho Ketekete vha tshi vhone uri Elina u khou ḋi simesa ḥa u vha lamba vha bvisa tshigidi vha ri vha a ḋithuntsha ngauri vha nga si kone u kondelela vhuṭungu ha u ḥa mbilu.

Ndlovu (1997:35) ene u ri:

Elina: Vha a ḋivhulaha kana a vha ḋivhulahi, nne a si zwanga a thi zwi dzheni.

Vho Ketekete: Arali nangoho a tshi khou khwathisa uri ha mpfuni kha ime nne ndi ḋivhulahe zwino henefha ( VHA MBO ḋi NTSHA TSHIGIDI VHA ḋISUMBA KHA PHANDA).

Ejina a tshi vhona izwo o mbo di tshuwa a vho ri izwo zwo lugaha u khou vha tenda sa izwi a khou shavha u vhulahwa vha kona u divhulaha. U tenda uhu hu vho ita uri Vho Ketekete vha ri Ejina u tea u zwi sumbedza uri u a vha funa.

Naho Ejina a songo kona u zwi pfa uri vha khou amba mini o vho tou vhona vha tshi vho mu ladza fhasi a tou sutuka a shavhela nn̄da a khou ambela n̄tha lwe Vho Ketekete vha sala vho shona. Vho fhedza vho ri vha do mu lugisa u do vhona. Afha vhavhali vha nga divhudzisa uri vha do mu lugisa hani? Ndi zwifhio zwine vha do ita zwine vha do mu pfisa vhułtungu? Hone Ejina a khou ambela n̄tha afha muđini u tou dzula e ethe hune a tou shaya vhaphalali? Izwi a tshi vho ri u tou lala o tuwa zwiła zwe a vha a khou ri zwi mu kundisa u pfuluwa ha tsha zwi londa naa?

Vho Ketekete na lugwada Iwavho vha takalela uri Maitele o vhulahwa. Musi Vho Dugudzha vha tshi vhudziswa nga ha vhuimo he vha pfi vha do vhu fhiwa vha vho landula zwine zwa sia vhavhali muyani ngauri u bva murahu lugwada lwa Vho Ketekete tshalwo ho vha hu u shumela thumbu. Izwi vha tshi vho landula u vha mulangaofisi ya nedorobo tshihuluhulu vha khou shavha mini sa izwi mathomoni a tshikwekwe vho vha vho sumbedza u zwi takalela?

Vho Dugudzha vha tshi vhudziswa nga kuvhulahalele kwa Maitele nga murahu ha musi hu sa vhui ha pfala na phungo vho diñalisa khole vha ri vha a dibvisa kha tshigwada itsho. Izwo vha tshi ḥodou dibvisa a vha ofhi naa uri vha nga vutshelwa vha vho vhulahwa? Avha vhathu vha kha di vha fulufhela u swikafhi vhu nga vha tshi vho nga vha na malalo mavhi? Khezwi ulu lugwada lu sa ḥodisisi uri nangoho Maitele o vhulahwa naa? Vha khou shavha mini u ḥodisia uri hu vhe na vhułanzi ho fhelelaho?

Vho Ketekete vha vhudza lugwada Iwavho uri Ejina u khou vha balela naho vho lingedza nga ndila dzavhudzi na dzo vhifhaho. Ha langanwa u pfi u fanela u itelwa mutsiko uri vhutshilo vhu si mu difhele. Ha pfi zwi tshi konadzea hu itwe na themendelo dza uri a pandelwe mushumoni. Nga itsho tshifhinga ndi musi Ejina o humela ha vhabebi vhaw. Vhatukana vho ita na u zwi amba mułanganoni uri Vho Ejina vha khou dzindelwa nga Vho Ketekete khathihi na u humbulelwa uri ndi vhone vho vhulayahoTshifhiwa.

Naho two ralo Vho Ketekete a vha vhuyi vha sumbedza uri vho tshuwa. A vha na na ndavha uri tshiphiri tshavho tshi ḋo bvela khagala. Fulo ḥa u tambudza Elina ḥi bvela phanda nga u dzeniswa ha vhathu vho fhambanaho sa mukhantsejara wa zwa pfunzo uri vha luke maano nae a u kondisela Elina mushumoni ha dadziswa na nga u pfi khotsi awe na vhone vha fanela u pandelwa mushumoni. Vhone vha shuma sa mureili nga fhasi ha khoroyapo ine ya vha nga fhasi ha muvhuso wa Vho Ketekete. Vha engedza na nga u dzenisa madzhisiṭiraṭa uri a vha ḥanzwe mulandu naho vho tshinya.

Hezwi zweṭhe zwi ita uri vhavhali vha vhe na mbudziso ya uri khezwi Vho Ketekete vha sa fhambani nazwo vhunga vha khou ḋi pfa phungo ya uri vha vho humbulelwa uri ndi vhone vho vhulayaho Tshifhiwa. Vha khou pika mini tshine vha sa fune u humela murahu naho vho pfa uri vha khou humbulelwa?

Vho Dugudzha vha khoda Elina nga lunako Iwawe. Vha fhedza nga u mu ambisa a thoma a khou landula. Nga murahu u ḫa a tenda nge vha mu vhudza uri vha ḋo mu tsireledza kha Vho Ketekete. Vhavhali vha a sala muyani musi Vho Dugudzha vha tshi vho funa Elina. A zwi nga vha luṭanyi na Vho Ketekete ngauri ndi vhone vho thomaho u mu ambisa? Zwino Vho-Dugudzha vha tshi vho mona Vho-Ketekete a zwi nga vusi khakhathi naa?

Izwi Elina a tshi ri lufuno Iwawe na Vho Dugudzha a lu nga yi thambo lu ḋo ḥafha sa ḥwando maṭavhelo hu ḋo itea mini? Arali nangoho two ralo Vho Dugudzha a vha nga mu ḥanutsheli sa Vho Ketekete vha ḥoda u mu kondisela vho?

Elina u vhudza mme awe Vho Johana uri u khou elekanya nga mitsiko ye shango ḥa mu hwesa. Afha ri wana Elina a tshi khou dinwa nga Vho Ketekete fhedzi, musi a tshi vho ri mitsiko ye shango ḥa muhwesa vhavhali vha vha na mbudziso ya uri naa thaidzo ya Elina a si Vho Ketekete fhedzi naa? Khezwi a tshi vho amba u nga ndi shango ḥoṭhe?

Hone Vhabebi vha Elina vha a mu eletshedza uri a fune Vho Ketekete lwa muhoyo u itela u ḫilamulela sa izwi vengo ḥi tshi vho rathela na kha khotsi awe. Vha vho pfi vha ḋo pandelwa mushumoni. Zwino vha vhona hu khwiṇe a tshi vha funa uri vha ḋo kona u ḫilifhedzela tshinyalelo ye vha itela muṭa uyu. Elina u tendelana navho uri nangoho u ḋo vha funa lwa muhoyo. Vhavhali vha sala vha tshi ḫivhudzisa uri zwino ngauri Elina o no funa Vho Dugudzha u ḋo tou zwi itisa hani? U ḋo vha funa vhothe nga vhavhili?

Hone Vho Dugudzha vha tshi wanulusa uri Elina u khou funana navho khathihi na Vho Ketekete vha ḋo zwi dzhiisa hani? Vho Dugudzha vha vhudza Elina uri a fune Vho Ketekete vhone nae vha ḋo tou dzumbama. Hu a vha na mbudziso ya uri avho vhavhili vha ḋo dzumbama u swika lini? Hone izwi vha tshi vho ri Elina a vha fhe tshigidi ene a ri zwi amba uri lufuno lwawe navho lu ḋo vha lwo guma, u khou zwi ambisa hani? Lufuno lwawe lwo ḋitika nga tshigidi?

Vho Ketekete na lugwada Iwavho vha takalela uri Maitele o vhulahwa. Musi Vho Dugudzha vha tshi vhudziswa nga ha vhuimo he vha pfi vha ḋo vhu fhiwa vha vho landula zwine zwa sia vhavhali muyani nga uri u bva murahu lugwada Iwa Vho Ketekete tshalwo ho vha hu u shumela thumbu. Izwi vha tshi vho landula u vha mulangaofisi wa ḥedorobo tshihuluhulu vha khou shavha mini sa izwi mathomoni a tshikwekwe vho vha vho sumbedza u zwi takalela?

Vho Dugudzha vha tshi vhudziswa nga kuvhulahele kwa Maitele nga murahu ha musi hu sa vhuyi ha pfala na phungo vho ḋinalisa khole vha ri vha a ḋibvisa kha tshigwada itsho. Izwo vha tshi ḍodou ḋibvisa a vha ofhi naa uri vha nga vutshelwa vha vho vhulahwa? Avha vhathu vha kha ḋi vha fulufhela u swikafhi vhu nga vha tshi vho nga vha na malalo mavhi? Khezwi ulu lugwada lu sa ḍodisisi uri nangoho Maitele o vhulahwa naa? Vha khou shavha mini u ḍodisia uri hu vhe na vhutanzi ho fhelelaho?

Vho Ketekete vha vhudza lugwada Iwavho uri Elina u khou vha balela naho vho lingedza nga ndila dzavhuḍi na dzo vhifhaho. Ha langanwa u pfi u fanela u itelwa mutsiko uri vhutshilo vhu si mu ḋifhele. Ha pfi zwi tshi konadzea hu itwe na themendelo dza uri a pandelwe mushumoni. Nga itsho tshifhinga ndi musi Elina o humela ha vhabebi vhaw. Vhatukana vho ita na u zwi amba muṭanganoni uri Vho Elina vha khou dzindelwa nga Vho Ketekete khathihi na u humbulelwa uri ndi vhone vho vhulayaho munna wavho Tshifhiwa.

Naho zwe ralo Vho Ketekete a vha vhuyi vha sumbedza uri vho tshuwa. A vha na na ndavha uri tshiphiriri tshavho tshi ḋo bvela khagala. Fulo ḥa u tambudza Elina ḥi bvela phanda nga u dzheniswa ha vhathu vho fhambanaho sa mukhantsełara wa zwa pfunzo uri vha luke maano nae a u kondisela Elina mushumoni ha ḋadziswa na nga u pfi khotsi awe na vhone vha fanela u pandelwa mushumoni. Vhone vha shuma sa mureili nga fhasi ha khoroyapo ine ya vha nga fhasi ha muvhuso wa Vho Ketekete. Vha engedza na nga u dzhenisa madzhisiṭiraṭa uri a vha ḥanzwe mulandu naho vho tshinya.

Hezwi zweithe zwi ita uri vhavhali vha vhe na mbudziso ya uri khezwi Vho Ketekete vha sa fhambani nazwo vhunga vha khou di pfa phungo ya uri vha vho humbulelwa uri ndi vhone vho vhulayaho Tshifhiwa. Vha khou pika mini tshine vha sa fune u humela murahu naho vho pfa uri vha khou humbulelwa.

Vho Dugudzha vha tshi wanulusa uri Elina u khou funana navho khathihi na Vho Ketekete vha do zwi dzhiisa hani? Vho Dugudzha vha vhudza Elina uri a fune Vho Ketekete vhone nae vha do tou dzumbama. Hu a vha na mbudziso ya uri avho vhavhili vha do dzumbama u swika lini? Hone izwi vha tshi vho ri Elina a vha fhe tshigidi ene a ri zwi amba uri lufuno lwawe navho lu do vha lwo guma, u khou zwi ambisa hani? Lufuno lwawe lwo ditika nga tshigidi. Vho Dugudzha a vha ofhi uri nga murahu ha musi vho no vhulaha Vho Ketekete vhe na Elina a vha ofhi uri zwi nga di humela kha vhone naa?

Mafhungo a vhifha tshothe lune Vho Ketekete vha Jora Maitele na Vho Dugudzha vho vha tanga na mmbi dza maswole. Vho Ketekete naho vho Jora nga ha izwo vho zwi dzhia sa madze. Ndi tshini tsho itisaho uri vha zwi dzhiele fhasi? Vho Phanguphangu vha fhedza vho dithuntsha nga tshigidi vha fa. Afha vhavhali vho siwa muyani sa izwi zwi songo tou vha khagala uri zwe disa hani uri Vho Phanguphangu vha lovhe nga uri zwe tou ambwa nga Vho Ketekete. Vho Ketekete vha vho humbula u divhulaha vha tshi shavha u farwa (Ndlovu, 1997:57):

Vho Ketekete: "Iwe vhathu, ni tshi vhona ndo ni vhidza fhano, ndi khou tama u ni sevhela uri mafhungo o vhifha. Ndi sa athu fa, ndi tama muñwe na muñwe wa inwi a tshi vhona uri u ditsireledza hani u tinya vhuhali ha khombo i daho. Nne ndi fhano ndo no dilugisela u divhulaha nda furalela vhutshilo vhuno ha vhutambuli."

Ri pfa Vho Dugudzha vha tshi ri vhone vha nga farwa zwavho u fhirisa u dihañula. Hone ndi ngani Vho Dugudzha vha sa ofhi u fana na vha la vhañwe vhunga vha khou imba luimbo luthihi? Ri pfa Vho Dugudzha vha tshi nga vha khou shumisana na mapholisa sa izwi na musi mapholisa vha tshi fara vha la vhañwe vhone vha songo farwa.

Vha fhedza ngauri vha do sumbedza mapholisa he zwigidi zwa dzumbwa hone. Afha vhavhali vha swika hune vha siwa muyani nga uri hu khou sokou ambwa nga zwigidi zwe dzumbwaho ngeno hu sa divhei uri izwo zwigidi zwe dzumbwa lini, hone zwe wanala ngafhi, nahone ndi ngani zwigidi izwo zwi tshi khou dzumbwa? Zwauri Vho

Dugudzha vho swutukisa hani afha a ro ngo zwi pfa na zwa uri ndi nnyi o vhigaho mulandu uyu mapholisani a zwi ngo tou bvela khagala.

### 3.3.2 *Milomo ya ɳukala*

Kha bugu ya *Milomo ya ɳukala* ri wana Vho Rañwedzi ʈhoho ya tshikolo tsha Bababa, mudededzi Vho Ramuntwsu, Muofhe na Ntshengedzeni vhe ofisini. Vhadededzi vha khou vhilaedzwa nga mushumo wa Ntshengedzeni wa tshikolo u sa takadziho na luthihi. Zwino vha khou vhudzisa khonani yawe Muofhe arali a tshi ɖivha tshine tsha khou dina Ntshengedzeni. Ene u vha vhudza uri ngoho hoyu khonani yawe ho ngo vhuya a mu vhudza tshithu. U amba zwa uri na ene sa khonani yawe u tshee o tshenuswa nga matshilele awe. Izwi zwe a amba zwi ri ɖisela u sia muyani nga uri kutshilele kune kwa khou mu tshenuswa a kwo ngo tsha bviselwa khagala. Hu khou sokou pfala uri hu nga o shanduka kutshilele. Ndi zwifhio zwine Muofhe a khou tshenuswa ngazwo, hone uyu khonani yawe o ita mini tshine tsha mu tshenuswa?

Musi Ntshengedzeni a tshi vhudziswa uri hayani zwithu zwi khou tshimbila zwavhuđi naa u a tenda ngeno a tshi tou vha na vhułanzi ho fhelelaho uri a hu khou tshilea. Ha ambi uri khotsi awe vha khou tambudza vhatu hayani vha dovha vha tambudza na ene lwa vhudzekani, u sokou fhumula. Vhavhali vha nga ɖivhudzisa mbudziso ya uri ndi ngani Ntshengedzeni a sa nambi a phuđunya thaidzo yawe ya u tshipiwa nga khotsi awe khathihi na u tsikeledzwa ha muṭa wa hawe. U khou zwi dzumbelani a sa ambi uri a kone u thusalea? Izwi zwi ri ɖisela u sala muyani.

Vhabebi vha Ntshengedzeni vha a vhidzwavho tshikoloni malugana na thaidzo yawe. Musi vho no ʈalutshedzwa uri u ḥwa o edela kilasini, u sokou lila e eṭhe na u sokou u tshenukana musi a tshi vhudziswa mbudziso a dovha a fhindula zwa thungo thungo zwi sa elani na zwine zwa khou funziwa. Vho Bukuʈa khotsi awe vha fhindula nga tshiambela vha ri:

“Ri eletshedzana zwifhio zwi no khou ḥoda nyeletshedzo?  
Mafhundo a u dženelela zwithu zwa miṭani ya vhañwe nñe a thi  
anđani nazwo na luthihi. Ndi lunyadzo hezwi zwithu zwothe.”  
(Nefefe, 2008:4).

Vha dovha hafhu vha vhudzisa Ntshengedzeni arali a tshi lwalla, ene a fhindula uri ha lwalli. Vha dovha vha ri vhatu vha litshe u mu kombetshedza uri a tende uri u a lwalla. Afha zwi ita uri vhavhali vha sale vha tshi ɖivhudzisa mbudziso ya uri mulandu Vho

Bukuṭa vha tshi vhudzwa nga ha thaidzo ya የwana wavho vha tou hagala. Vhuhali vhune vha khou vhu ita vhu khou thivhela mini? Khezwi vha sa tikedzani na vhadededzi vha wanulusa thaidzo ya የwana vha litsha u halifha?

Vha dovha vha amba uri a vha andani na mafhundo a u dzhenelela zwithu zwa miṭani ya vhañwe, zwi sumbedza lunyadzo. Mafhundo ane vha khou amba uri a khou dzhenelwa khao a muṭa wavho arali a a u fhaṭa kana u thusa khe vha sa a ḥanganedzi? Mulandu vha sa funi u eletshedzwa arali hu na zwine a vha khou zwi tshimbidza zwavhuđi muṭani uri hu kone u vha na mulalo? Vha khou shavha mini? Dzangalelo ḥa u vhala ri tshi ya phanda ḥi ṭutulwa henefha.

Vho Bukuṭa vha ri a vha vhudzisi kutshilele kwa muṭani wavho phanda ha የwana wavho. Vha ri a vha ḥodi የwana a tshi ḫivha vhukhakhi havho arali hu na he vha khakha. Vha fhedza nga u bva guvhanganoni ḫlo vha vhidza na የwana wavho uri a ye kiļasini u khou salela murahu vhañwe vha khou funzwa. Vha amba izwo vho tou halifha. Afha Vho Bukuṭa vha khou shavha mini arali Ntshengedzeni a sala afho ofisini? Kani vha khou ofha uri u ḫo ambulula zwe vha mu ita?

Vho Takalani vha vhudza vhadededzi vha Ntshengedzeni uri vha songo mangala zwiitwana zwa mukalaha wavho. Vha ri ano mađuvha kutshilele kwavho kwo shanduka tshoṭhe. Vha vho ofhis, vho no tou shanduka ndau ya muđini vha ri Tsumbedzo ndi ene a re khakhathini vhukuma nga uri u rwiwa lune a eđedzwa nnđa o vhofhiwa na munngo. Avha Vho Takalani khezwi vha sa vhighi aya mafhundo a u shengedzwa ha የwana wavho mapholisani. Tshi vha thivhelaho u vha farisa ndi tshini? Izwi zwi ḫisa u sia muyani nga uri Vho Takalani khezwi vha sa farisi Vho Bukuṭa vha tshi tou zwi ḫivha zwavhuđi uri zwine vha khou ita kha የwana wavho Tsumbedzo mulayo u lwa nazwo. Vha khou shavha mini?

Tsumbedzo na Ntshengedzeni vha amba nga zwine zwa khou bvelela muṭani wa havho malugana na kutshilele kwa khotsi avho. Tsumbedzo u gungula nga ha kufarelwe kwawe nga khotsi awe. U sumbedza na zwa uri Ntshengedzeni ndi khwiñe ngauri u a fhiwa na tshelede ya u ḥa tshikoloni. Tshi takadzaho ndi tsha uri u a ḥumbulela na khaladzi. Ndi ngani Vho Bukuṭa vha tshi fha uyu wa musidzana fhedzi vha khou zwi itelani vha sa fhi vhoṭhe sa izwi vhe vhana vhoṭhe? Khezwi vha tshi ita zwa u khetha ḥamana nga matombo? Tsumbedzo o vha tshinyani tshine vha sa kone u mu hangwela?

Tsumbedzo u vhudzisa khaladzi nga ha ḥirayaḥa ine ya khou ya u ḥwaliwa nga mbamatshelo. U vhona khaladzi awe a sa vhuyi a ḥidina nga u vhala. A tshi vhudzisa uri mulandu ndi mini a sa vhalı, phindulo ya vha ya uri ha na ndavha nazwo ngauri u vhona a nga si phase naho o vhala. U fhedza nga uri ene u na thaidzo Tsumbedzo u mu tikedza nga u amba zwa uri a zwi vhuyi zwa vhudziswa uri u na thaidzo vhunga o no tou gabuwa. Tshi mangadzaho ndi tsha uri a tshi mu vhudzisa nga ha thaidzo ya hone ha tendi u amba ngoho. Afha zwi ri ḥisela u sia muyani ngauri muthu arali a na thaidzo u a vhudzavho muḥwe uri vha eletshedzane nga u wana thandululo yayo. Ntshengedzeni khezwi a tshi zwifhela khaladzi awe a ri u khou vhaiswa nga zwine khotsi awe vha mu farisa zwone. Mbiluni yawe u tou zwi ḥivha zwavhuḍi uri zwine a khou amba a si zwone. Khezwi a sa mu vhudzi thaidzo yawe ya vhukuma a litsha u zwifha? U khou zwi itelani na hone khezwi o ri ḥiñwe thaidzo dzi a shonisa u dzi amba? Yawe thaidzo i a shonisa? Ndi zwone zwi mu kundisaho u i amba kani? Kani u pfa a tshi shona u amba zwine khotsi awe vha khou mu ita?

Vhukati ha nyambedzano yeneyi Ntshengedzeni u vhudza Tsumbedzo uri ene u khou humbula u ya u dzhena tshikolo a tshi dzula ha makhadzi wawe. U vho amba uri ene o neta nga u dzula mudini u sa daliwiho. Na ḥiñwe na ḥiñwe Tsumbedzo a songo vhona u nga u khou ḥuwiswa nga u tambudzwa hawe. Hezwi a tshi ḥitika ngae u khou ḥodou wana tsha u gogodela ngatsho kha mme awe. Izwi zwi ita uri vhavhali vha sale muyani ngauri mafhungo a Ntshengedzeni ha tsha ḥangana nahone ha tshee na vhungoho khao. O thoma a tshi ri u dinwa nga u tambudzwa ha khaladzi. Izwi zwi vho ita uri vhavhali vha thome u timatima uri hu khou bvelela mini khae? Tshi itaho uri a sa tou bvela khagala kha u ḥodou ya u dzula ha makhadzi wawe ndi mini? Khezwi a tshi vho shumisa mazwifhi kha u ḥodou tinya thambulo iyi ine a khou ḥangana nayo?

Ntshengedzeni u vhudza khotsi awe uri u khou humbula u ya u dzula ha makhadzi wawe Vho Mutshewka Maṇiini. Vho Bukuṭa vha tshi pfa izwo vha tou thathaba vha ri:

Vho Bukuṭa: Ndi ri ha yi hafho hune a khou ḥodou ya hone! A thi fuwisi ḥwana ndi tshi kha ḥi tshila nne na ḥuvha na ḥithihi. Hezwo zwi ḥo itea nne ndi tshi vho vhidzwa munna - wa - vhaṇe. (*Vha tshi amba na Ntshengedzeni*) U khou zwi pfa zwa uri ndi khou ri mini? (Nefefe, 2008:59).

Vho Bukuṭa ndi ngani vha tshi tou rwisa ḥthoho na fhasi musi vha tshi pfa ḥwana wavho a tshi ri u khou humbelu u ya u dzula ha makhadzi wawe? Ndi zwone zwa uri a vha fuwelwi ḥwana kana vha khou tou vhuvha ngazwo? Ndi ngani vha sa mu tendeli a ḥtuwa? Mbudziso idzi dzi thusa kha uri vhavhali vha ise phanda na u vhala ḥdirama iyi.

Vho Bukuṭa vha isa phanda na u tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani. A vha ḥtod̩i u pfa na tshithu na tshithihi tshine a amba. U vha vhudza na zwa uri ho tea hu vhone vha no mu tsireledza kha vhutudzi vhu no nga hovho.

Nefefe (2008:63) u ri:

Ntshengedzeni: Bivhili i zwi dzhia sa vhuāda hezwi zwine vha khou nnyita. Zwino arali ndi tshi khou balelwa tsireledzo kha vhone khotsi anga, ndi tea u i wana ngafhi ngoho?

Vha isa phanda na u mu shushedza uri a zwi vhudzwi muthu ngauri zwa ralo u ḥdo vhone vhuhali ha mbiti dzavho. Musi vha khou mu kombetshedza o ḥtavha mukosi vha mu shatedza nga mpama. Izwi a khou ḥtavha mukosi Tsumbedzo o vha a tshi tou vha vhukule vhungafhani lune a kundwa u pfa mukosi uyo? U vha vhudza uri vho mu vhone lwa u fhedza afho muđini. Vhone vha ḥdi isa phanda na uri a ḥtuwa vha ḥdo mu tevhela vha mu remekanya a fa a shona. Izwi vha tshi ri vha ḥdo mu remekanya ndi tshini tshine tsha ḥdo ita uri vha ite zwenezwo. Vha ḥdo vha vha khou itiswa nga uri a vha fuwelwi ḥwana kana vha khou itela u isa phanda na vhutudzi.

Kha bugu ya *Milomo ya ḥnukala* kha luṭa lwa vhuraru bono ja u thoma, ri pfa Vho Takalani na Tsumbedzo vha tshi khou amba nga ha u ḥdibandutshedza hawe kamarani. Tsumbedzo u vha vhudza uri Ntshengedzeni o ya ha makhadzi wawe. Mme awe vha thoma u gungula vha tshi ri ḥwana a sa pfi a vha mu ḥtod̩i. Vha isa phanda vha ri u ḥtodou vha itela mafhuno nga u ḥtuwa hawe a songo tendelwa nga vhabebi vhaw. Afha zwe Vho Takalani vha amba zwi ita uri vhavhali vha sale vhe na mbudziso ya uri ndi afhio mafhuno ane a ḥdo vha vhangela one?

Zwa vhukuma ndi zwone zwa uri a vha fuwelwi ḥwana vha tshi kha ḥdi tshila kana hu na zwiñwe zwine vha khou itelwa zwone? Vhavhali vha a ḥdivhudzisa mbudziso vha tshi ḥtodou ḥdivhesa uri nangoho ndi zwenezwo fhedzi kana hu na zwine vha khou dzumba? Tsumbedzo u sumbedza kutshilele kuvhi kwa khotsi awe ku tshi tea u vhigwa mapholisani, fhedzi mme awe vha a landula. Ndi ngani vha tshi hana u vhiga Vho

Bukuṭa mulayoni vha tshi ri vha fanela u sokou kondelela? Afha vhavhali vha sala vha sa tsha ḋivha uri tshi vha kundisaho ndi mini? Vha khou shavha uri hu ḋo bvelela mini arali vha vha farisa? Tsumbedzo uri ene a hu na hune a nga shavhela hone fhano shangoni a tshi shavha u tambudzwa nga khotsi awe. Vhavhali vha a ḋivhudzisa uri uyu Tsumbedzo a tshi ri ha na hune a nga shavhela hone ngeno hu na ha makhadzi wawe he Ntshengedzeni a shavhela hone, mulandu na ene a sa shavheli ha makhadzi?

Thaidzo ya Ntshengedzeni i khou ḋi hulela i tshi ya. Muofhe khonani yawe o mu wana bungani a tshi khou ḍodou mila mabodelo o kuiwaho, a tshi vhudzisa uri mulandu o sokou ri o neta nga vhutshilo ha tsha ḍoda u tambula na luthihi. Vhavhali vha sala muyani, Ntshengedzeni ha ambi tshi mu dinaho uri a kone u thusalea.

### **3.4 MBAMBEDZO YA U SIA MUYANI KHA U BVELEDZA MAFHUNGO**

Vho Ndlovu na Vho Nefefe vho kona u bveledza tshipiḍa tsha u sia muyani kha u bveledza mafhongo. Khudano i vho bvelela nga ndila ine ya vha khagala. Hezwi zwi nweledzwa nga thebuļu i tevhelaho:

Thangoni ya khuluqoni	Milomo ya ḋukala
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete vha founela Elina vha mu vhudza uri vha a mu funa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuṭa vha fha ndaela Ntshengedzeni ya uri a ḋe a tshi adzulula mmbete wavho vha khou itela u mu tshipa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete Vha vhudza Elina uri a vha funa u ḋo vha o ḋiitela ifa vha khou itela uri a vha fune.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuṭa vha fhindula vhadededzi vha Ntshengedzeni nga tshiambela musi vho vha vhidza uri vha tandulule thaidzo ine ya khou mu dina.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete na lugwada Iwavho vha luka maano a u vhulaha Maitele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuṭa vha mapha Ntshengedzeni nga mpama musi a tshi ḍavha mukosi u sumbedza uri u khou pfa u vhavha nga zwine vha khou mu ita zwone.</li> </ul>

### **3.5 U SIA MUYANI MATHAKHENI A BUGU**

Mathakheni a bugu ndi tshiuludzani tsha mafhundo. Zwithu zwi tshinyala kana u vhifha heneffa. Hu vha na dzipfiriri, sa tshivhilelani tsha zwiwo ri wana vhathu vha tshi swika hune vha farana na nga zwanda. Hafha mutambi dendele u lingedza nga ndila dzothe uri a kunde thaidzo yo mu livhanaho.

Milubi (2004:203) u ri:

Afha ndi hone tshiuludzani tsha mafhundo. Heneffa ndi hone hune zwithu zwa ralo u tshinyala, ha khauwa thambo. Ndi heneffa hune vhathu vha ri u farana, vha fhedza nga u lumana na nga maqo. Hu dovha ha vha hafha hune wa pfa muthu a tshi ri: "wa fa wa fa, wa sala wa sala".

Ri dovha ra pfa na Ramaliba na vhañwe (1994:17) vha tshi isa phanda nga u talutshedza nga mathakheni vha tshi ri:

Afha ri wana thaidzo na khuqano zwe no tou endeleta tshothe. Nwana u mamela lurumbu kha tshipida itshi. Vhathu a vha tsha tou sumbana nga misumbavhaloi fhedzi lini, vha tou rwana, remana, gidimedzana na u shelana nga maqo a vhilaho. Zwithu zwi vha zwe vhifha tshothe arali hu kha likhaulambilu.

Vho Ndlovu na Vho Nefefe vho zwi kona u bveledza tshipida itshi ngauri kha dirama dzavho vhothe ri wana uri vhatambidendele vha lingedza nga nungo dzothe uri vha kunde thaidzo dzo vha livhanaho. Izwi zwi nweledzwa nga thebu i tevhelaho hafha fhasi.

#### **3.5.1 *Milomo ya nukala***

Kha *Milomo ya nukala* mafhundo a swika mathakheni musi Ntshengedzeni a tshi luvhelelwa nga mushumelavhapo Vho Awelani a fhedza o phula tshiphiri tsha uri khotsi awe Vho Buku a vha khou mu tambudza lwa vhudzekani.

Musi Vho Takalani mufumakadzi wavho vha tshi vha shela nga mafhundo a bvaho ha mushumelavhapo vha thoma u dimangadza vha thoma u ta auri vhone vha khou tou zwifhelwa (Nefefe 2008:97):

Vho Buku: Fhedzi nne a thi zwi divhi hezwi zwine nda khou ambelelwa zwone vhopholisa. Ngoho a thi divhi tshithu kha vha vhudzise musadzi wanga. U khou nzwifhela hoyu musidzana.

Vho Bukuña vha pfa vho dzielwa tshothe musi vha tshi farelwa u tambudza የwana wavho lwa vhudzekani. Vha lingedza nga ndila dzothe u luvhelela mapholisa uri vha songo vha fara nga uri vhone vha khou tou ambelelwa mafhungo a vha a ደivhi.

### **3.5.2 *Thangoni ya khuluŋoni***

Vho Ketekete vha ለora Maitele na Vho Dugudzha vho vha tanga na mmbi dza maswole. Vho Ketekete naho vho ለora nga ha izwo vho zwi dzhia sa madze. Ndi tshini tsho itisaho uri vha zwi dzhiele fhasi? Vho Phanguphangu vha fhedza vho ደithuntsha nga tshigidi vha fa. Afha vhavhali vho siwa muyani sa izwi zwi songo tou vha khagala uri zwo ደisa hani uri Vho Phanguphangu vha lovhe ngauri zwo vho tou ambwa nga Vho Ketekete.

Vho Ketekete vha vhone uri mafhungo o vhfifa. ይthe he ra vha ri khou pfa nga Vho Ketekete afha kha ደirama iyi ro vha ri sa athu vha pfa vho tshenuwa nahone vha tshi sumba u shavha muthu. U ደivhulaha ha Vho Phanguphangu ho kwama avho muhulwane, a vha ደivhi uri vha nga ita mini.

Vho Ketekete vha vho humbula u ደivhulaha vha tshi shavha u farwa sa izwi vha tshi vho sumbedza uri vhana vha tshikolo vha khou ታዶou vha ታerekela khathihi na muvhuso wavho.

Vhavhali afha vho siwa muyani. Vha nga ደivhudzisa uri Vho Ketekete sa izwi vho vha vha tshi shushedza Elina ngauri vha ደivhulaha, kani afha vha nga ደivhulaha zwa vhukuma nga u vhone u hula ha mulandu? Hone vha sa ደivhulaha vha ፊo kona u tinya mulandu une wa ፊo vha wo vha livhana?

Ri pfa Vho Dugudzha vha tshi ri vhone vha nga farwa u fhirisa u ደihatula. Hone khezwi Vho Dugudzha vha sa ofhi u fana na vhaļa vhaňwe vhunga vha khou tshina luimbo luthihi?

Ri pfa Vho Dugudzha vha tshi nga vha khou shumisana na mapholisa sa izwi na musi vha tshi fara avha vhaňwe vhone vha songo farwa. Vha fhedza nga uri vha ፊo vha sumbedza he zwigidi zwa dzimbava zwa dzumbwa hone. Afha vhavhali vho swika he vha siwa muyani vha khou sokou pfa mafhungo a zwigidi a tshi vho vhudziswa nga mapholisa kha avha vhaňwe. Zwauri Vho Dugudzha vho swutukisa hani afha a ro ngo

zwi pfa na zwa uri ndi nnyi o vhigaho mulandu uyu mapholisani a zwo ngo tou bvela khagala.

### **3.6 MBAMBEDZO YA U SIA MUYANI MATTHAKHENI**

<b>Thangoni ya khuluṇoni</b>	<b>Milomo ya ḥukala</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete vha tshi vhona uri Vho Phanguphangu vho ḥivhulaha, vha vhona uri ho vhifha tshoṭhe. Vha kuvhanganya lugwada Iwavho uri vha vhone uri vha nga bva hani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuṭa musi vha tshi vhona uri Vho Takalani vha khou ḥivha nga vhuāda havho he vha vhu ita, vha ita vuvu vha swika he vha rwa na Vho Takalani.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete na lungwada Iwavho vha a farwa vha valelwa dzhele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuṭa naho vho lingedza u ḥiambela kha mapholisa vha a farwa vha valelwa dzhele.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Ketekete vha akhamala zwihulu musi vha tshi pfa uri musengisi wa mulandu wavho ndi Maitele ngauri vhone vha ḥivha Maitele o vhulahwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vho Bukuṭa vha wana zwo tou vha mangadza musi vha tshi pfa u nga mulayo u tea u pfectesa uri vhone sa ṭohoh ya muṭa vha tea u ita zwine vha funa nga muṭa wavho.</li> </ul>

### **3.7 U SIA MUYANI MAGUMONI A BUGU**

Magumoni a bugu ndi hone hune muñwali a sumbedza uri khuḍano ye ya thomiwa nayo mathomoni a bugu i khou fhela hani.

Buguni ya *Thangoni ya khuluṇoni* ri wana uri Vho Ketekete na Vho Ḥidzhegu vho ḥo farwa vha sengiswa. Kha tsengo yeneyo ri wana Vho Dugudzha vha songo farwa. Vho sokou pfala uri vha ḥo farwa vha sengiswa. Bugu i tshi fhela Vho Ketekete na Vho Ḥidzhegu vho gwevhiwa ra sa tsha pfa Vho Dugudzha uri vho guma hani nga uri ho vha ho pfi vha ḥo sengiswa. A ri na vhuṭanzi ha uri Vho Dugudzha zwo fhela ho itea mini khavho.

Buguni ya *Milomo ya ḥukala* ri wana uri Vho Bukuṭa vho ḫo farwa nga mapholisa vha sengiswa. Vho sengiswa milandu mivhili wa u rwa Vho Takalani na u tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani. Vho ḫo gwevhelwa u dzula dzhele vhutshilo havho hoṭhe. Magumo a bugu iyi ha ngo sia vhavhali muyani nga uri thasululo ya thaidzo ya Ntshengedzeni yo ḫo wanala. Vho Bukuṭa vho farwa vha gwevhiwa. A hu tou vha na zwine vhavhali vha nga sala vha tshi ḫivhudzisa zwone nga uri thandululo ya thaidzo yo bvela khagala uri yo fhela hani.

### **3.8 MBAMBEDZO YA U SIA MUYANI MAGUMONI A ḪIRAMA**

Vho Ndlovu na Vho Nefefe vho kona u bveledza tshipiḍa itshi tsha u sia muyani magumoni a bugu dzavho. Ri wana uri vho kona u sumbedza uri khudano ye ya thomiwa nayo mathomoni a bugu i khou fhela nga ndila-de. Izwi zwi nweledzwa nga thebuļu i tevhelaho:

<b>Ṯhangoni ya khuluṇoni</b>	<b>Milomo ya ḥukala</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vho Ketekete vho ḫo farwa vha sengiswa vha wanala vhe na mulandu.</li> <li>• Tshigwevho tshavho tsho vha miñwaha ya fumiñhanu vhe dzhele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vho Bukuṭa vho ḫo farwa vha sengiswa milandu mivhili wa u rwa Vho Takalani na u tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani.</li> <li>• Tshigwevho tshavho ho vha u dzula dzhele vhutshilo havho hoṭhe.</li> </ul>

### **3.9 MANWELEDZO**

Kha ḫirama idzi mbili, *Milomo ya ḥukala na Ḱhangoni ya khuluṇoni* vhañwali vho zwi kona u bveledza izwi zwipiḍa zwiñga kha u sia muyani. A hu tou vha na tshipiḍa tshine ri nga tou ri muñwali mukene o poidza. Zwipiḍa zwoṭhe musi zwi tshi dzhena nga u tou sielana, mathomo, u bveledza mafhungo, mañhakheni na magumo zwo vha zwi khou tenda u ḫisa tshipiḍa tsha u sia muyani.

## **NDIMA YA VHUNA**

### **U SIA MUYANI HO SEDZWA VHABVUMBEDZWA**

#### **4.1 MARANGAPHANDA**

Ndima iyi ya vhuna i do sedza u sia muyani ho sedzwa vhabvumbedzwa vha wanalaho kha *Milomo ya nukala* (Nefefe, 2008) na *Thangoni ya khuluqoni* (Ndlovu, 1997). Vhabvumbedzwa vha a shela mulenzhe zwihiwlwane kha u sia muyani. Musi vhavhali vha tshi khou vhala bugu vha swika hune vha dibadekanya na vhabvumbedzwa vhane vha vha takalela. Zwenezwo tshiñwe na tshiñwe tshi no itea kha vhabvumbedzwa tshi a vha kwama. Izwi zwi t̄ūuwedza vhavhali u vhala vha tshi ya phanda. Sa izwi hu na vhabvumbedzwa vhanzhi vho fhambanaho, thodisiso iyi i do sedza vhabvumbedzwa dendele na vhabvumbedzwa vhapikisi.

#### **4.2 VHABVUMBEDZWA VHA SHELA HANI MULENZHE KHA U SIA MUYANI?**

Vhañwali arali vho zwi kona zwavhuđi, vha a kona u sika zwipiđa zwo fhambanaho zwa u sia muyani ho shumiswa vhabvumbedzwa. Nga iñwe ndila arali muñwali a kona u ola vhabvumbedzwa zwavhuđi, a nga sikela vhavhali fhethu hunzhi ha u sia muyani. Vhavhali musi vha tshi vhala bugu, vha vha vha khou thoma u ita vhushaka kana vhuswina na vhabvumbedzwa.

Mubvumbedzwa wa vhutshilo havhuđi vhavhali vha a mu takalela. Mubvumbedzwa ane a sa vhe na kutshilele kwavhuđi ha funiwi nga vhavhali. Vhavhali vhenevho vha tshi vhala nga mafhundo awe, vha vhala vha tshi isa phanda vha tshi vhala uri vha pfe nga khombo dzine dza do mu wela zwine zwa vha zwithu zwi no do vha takadza. Zwa di fana na mubvumbedzwa wavhuđi, musi vhavhali vha tshi vhona musi a tshi welwa nga zwi si zwavhuđi, vha a mu lilisa vha vhala vha tshi isa phanda uri vha pfe uri mubvumbedzwa ane vha mu takalela u do guma hani. Zwenezwo u t̄odou vhala vha tshi isa phanda vha tshi t̄odou pfa nga ha vhabvumbedzwa vhavho zwi vha zwi khou itiswa ngauri vhavhali vha vha vho siwa muyani.

#### **4.2.1 Mubvumbedzwadendele ri mu vhona hani?**

Mubvumbedzwadendele ndi mubvumbedzwa ane ra thoma nae musi bugu i tshi thoma u swika bugu i tshi fhela. Zwiitei zwothe zwi no itea buguni zwi vha zwo disendeka ngae. Kanzhi u anzela u vha na thaidzo musi a tshi lingedza u i tandulula ha vha na vhañwe vhabvumbedzwa kana zwiñwe zwiitisi zwi no mu kondisela.

Nefefe (2008:144) u ri:

“Mutambidendele ndi ene mutambi ane ri nga ri ndi muhulwane kha dirama ro sedza kha la uri ndi ene ane ra thoma nae kha luña lwa u thoma u swika mafheleloni. Ndi ene ane zwiwo zwi re diramani, dzithaidzo na dziphambano, khathihi na khudano, zwa mona nae. Mafhungo manzhi a vha o livhiswa khae lune zwiwo zwi bvelelaho zwa vha zwi tshi anza u mona-mona nae.”

Nefefe (2008:15) a tshi ya phanda nga ha mutambidendele u ri:

Dendele ndi ene mutambi muhulwane ane mafhungo othe a vha o disendeka khae. Ri fanela u vha nae u bva kha mathomele u swika magumoni a bugu arali muñwali o kona u fusha thoëea ya mutambidendele. Zwiitei, zwiwo kana khombo zwi diraredza kha dendele. Dendele u liswa lu sa difhi nga mupikisi, u fanela u vha mutambi a re na thaidzo ine a vha a tshi khou lusa uri a i tandulule.

U khwañthisa izwo zwo ambiwaho afho nthia ri pfa Ramaliba na vhañwe (1994:22) vha tshi ri:

Mubvumbedzwadendele ndi ene thikho ya dirama. Mafhungo ane a bvelela kha dirama a vha a tshi kwamesa ene u fhira vhañwe vhabvumbedzwa. Thaidzo na khudano zwi vha zwo livhana na onoyu ndi ene ane ra wana a kha nndwa ya u fhelisa thaidzo na u rahela kule khudano. Arali mubvumbedzwadendele a shaea, dirama na u ñwaliwa i nga si ñwaliwe.

Mafela na vhañwe (1990:28) na vhone musi vha tshi talutshedza dendele ri pfa vha tshi ri:

Uyu ndi ene muanewa muhulwane ane a wanala kha lungano. Ndi ene ane theroy a lungano ya bveledzwa nga khae. Vhuhali hawe vhu vhonala nga maandha musi a tshi khou lusa u tandulula thaidzo yo mu livhanaho. Muanewa onoyu u anzela u kunda kana u kona u tandulula thaidzo ine a tangana nayo.

Ndi zwa ndeme u dovha u ḥalutshedza vhabvumbedza nga u angaredza. Henefha ri wana Nefefe (2008:144) a tshi ri:

Vhatambi ndi vhathukhumbulelwa vhane muṇwali a vha shumisa u bveledza bugu yawe. Vhatambi vha ḫirama vha tea u vha vhathu vhane vha ita zwiito zwine zwa bvelela vhutshiloni. Vhatambi vhenevha vha tea u ita zwithu zwine zwa tendisea. Hezwi zwi amba zwa uri muṇwali u fanela u ḥwala mafhungo ane a bvelela vhutshiloni. Kha ḫirama hu a vha na vhatambi vho fhambanaho. Hu ḫi dovha hafhu ha vha na vhomuthumunzhi vhane vhatambi vhahulwane vha tshila navho. Vhatambi vhenevha a vha tou vha na mishumo i vthonalaho u fana na haya vhatambi vhane ra vha vhidza uri ndi vhatambi vhahulwane.

Ramaliba na vhańwe (1994:22) vho ombedzela uri vhabvumbedza ndi mini musi vha tshi amba hezwi:

Vhathu vhane vha khou ambwa ngavho kha ḫirama ndi vhabvumbedza. Ndila ya u guda vhabvumbedza i pfi vhubvumbedzi.

Vhabvumbedza vha ḫirama a vha ḥalutshedzwi nga muṇwali. Vhaṭaleli vha tou disengulusela vhone vhańe nga u vhona zwiito, mihibulo na zwiombo zwavho. Vhabvumbedza vha nga ḫivhiwa hafhu nge vha tou ambiwa nga vhańwe vhabvumbedza.

Tshihulwane tshine ra tshi lavhelela kha vhabvumbedza ndi uri kha vha oliwe nga ndila ine ya tendisea kana u kholwisea:

Ri na vhabvumbedza vhanzhi vho fhambanaho zwi tshi ya na nga mishumo yavho yo fhambanaho. Vhańwe vhabvumbedza ri tou thoma navho musi ḫirama i tshi thoma ra vhuya ra fhedza navho. Vhańwe vhabvumbedza vha tou ḫa vhubati ha ḫirama vha dovha vha fhelela tuyani.

Vhańwe vhabvumbedza vha tou vha hone kha ḫirama u ḫisa mulalo ngeno vhańwe vha tshi tou ḫisa dzikhakhathi fhedzi. Sa izwi vhatambi vho vha vho no ambiwa tshakha dzavho kha ndima ya u thoma, afha ri ḫo vha ḥandavhudza ra dovha ra amba na mishumo yavho kha ḫirama.

Vhabvumbedzwa kana u olwa ha vhabvumbedzwa ndi ndila ya u ita vhabvumbedzwa kha u anetshela. Vhabvumbedzwa vha nga imelelwa nga ḥhalutshedzo, nga nyito, nyambo na muhumbulo na u ḥangana na vhańwe vhabvumbedzwa.

Izwo zwo bulwaho afho n̄tha zwi khwańthiswa nga [www.readingwritethink.org](http://www.readingwritethink.org) musi i tshi ri:

Characterization is the process by which the writer reveals the personality of a character. Characterization is revealed through direct characterization and indirect characterization. Direct characterization tells the audience what the personality of the character is.

Vhubvumbedzwa ndi ndila ine vhańwali vha ola vhabvumbedzwa vhavho musi vha tshi ċwala. Vhubvumbedzi vhu bvisela khagala vhabvumbedzwa ha dovha ha vha bvisa nga ndila yo dzumbamaho. Vhubvumbedzwa ho tou bviselwaho khagala vhu sumbedza vhuvha ha mubvumbedzwa.

Milubi (1987:197) u ri:

Vhatambi vha fanela u bviselwa khagala sa vhatu vha no khou tshila. Arali e mukegulu ri fanela u mu pfa a tshi khou amba sa mukegulu. Mutambi a songo tou kombetshedzwa hune a si tee.

Sa zwe zwa sumbedzwa ngei mathomoni a ndima iyi, kha vhatambi hu na mubvumbedzwadendele. Uyu ndi ene mubvanamafhungo. Ra dovha ra vha na mubvumbedzwamupikisi ane a vha ene a no kuđana na mutambidendele kana mutambimutovhola. Vhukati ha havha vhatu ri dovha ra vha na mubvumbedzwamuluńanyi. Uyu tshawe ndi u luńanya mutambidendele na mubvumbedzwamupikisi.

Zwińwe zwine ra fanela u zwi dzhieła nzhele, zwo sumbedzwa nga Ramaliba na vhańwe (1994:4-5) musi vha tshi ri:

Vhabvumbedzwa vha ḫirama a vho ngo fanela u ḫala u fhira mpimo. Arali vha ḫalesa, vhańaleli vha a xela, vha si tsha ḫivha uri mudzedze wa mafhungo a khou kwamesa mubvumbedzwa ufhio. Arali ḫirama ya nga vha na vhabvumbedzwa vha no swika mađana mavhili, zwi nga konđa nga maanđa uri muńwe na muńwe a shele mulenzhe kha u tamba tshipida tshawe, zwa dovha zwa ḫisa vhuleme kha ja uri vha do tou fhelela hani kha tshićeidzhi tsha hołoni. Nganea izwi yone a i zwi londi. Muńwali a nga ḫi dzhenisa vhabvumbedzwa vha no swika mađana hu sa vhe na dinani, tenda theroy a bvela khagala.

## **4.3 VHAŃWALI VHO ZWI KONA HANI U BVELEDZA TSHIPIDA TSHA U SIA MUYANI KHA ĐIRAMA IDZI MBILI**

### **4.3.1 *Thangoni ya khuluŋoni***

#### **4.3.1.1 Dendele**

Musi u sia muyani ho ḋiswa nga vhabvumbedzwa hu tshi ṭodisiswa, ṭhodisiso i ḋo thoma nga mubvumbedzwadendele ya kona u ṭodisia vhańwe vhabvumbedzwa.

Kha ḋirama ya *Thangoni ya khuluŋoni* (Ndlovu, 1997), ri wana mubvumbedzwa-dendele e Vho Ketekete.

Musi Vho Ketekete vha tshi khou amba na Vho Dugudzha na Vho L̄idzhegu, nga murahu ha musi vho no fhedza u ita mushumo we vha rumelwa wone nga Vho-Ketekete wa u vhulaha Tshifhiwa, ri pfa vha tshi sumbedza u takala vhukuma nga mushumo wo itwaho. Vha swika na u tou amba uri ndi hone El̄ina vho mu wana.

Zwenezwi zwi ri ḋisela u sia muyani. Vhavhali vha nga ḋivhudzisa mbudziso nnzhi dzine vha ḋo fhedza vha songo wana phindulo. Hone Vho Ketekete vha tshi ri Tshifhiwa a vhulahwe, vho vha vha khou itela u shavha u vhangiswa kha tshidulo tshavho kana vha vho vhulahisa Tshifhiwa u itela u sala na El̄ina musadzi wawe sa izwi ho vha hu kale vha tshi mu funa.

Muňwali u ri ḋisela u sia muyani hafhu musi ri tshi vhona Vho Ketekete vha tshi vhonala vha si na mulalo. Vho Ketekete musi vha tshi tou pfa uri Tshifhiwa o lovha vho mbo ḋi thoma u sa ḋifhelwa nga vhutshilo. Hone El̄ina a nga funa Vho Ketekete a sa ḋivhi na muthu o vhulayaho munna wawe naa?

Heneffo muňwali o ri ḋisela tshipida tsha u sia muyani. Vhavhali vha nga vha na mbudziso nnzhi dzine vha nga ḋivhudzisa vha sa wane phindulo. Dzińwe dza dzimbudziso dzine vha nga ḋivhudzisa dzi nga vha hedzi: ndi nga mini Vho Ketekete vha tshi ri u pfa lufu lwa Tshifhiwa vha thoma u sa vha na mutakalo? Vhavhali vha nga ḋivhudzisa uri ndi ngani Vho Ketekete vha tshi tou vhilaela nga lufu lwa Tshifhiwa ngeno a si shaka ḥavho. Hone Vho Ketekete vha nga vha vha tshi ḋivha zwińwe nga lufu lwa Tshifhiwa? Kana Vho Ketekete a vha ḋivhi tshithu nga lufu lwa Tshifhiwa?

Mbudziso dzi ngaho idzo dzo bulwaho afho nthā dzi ri ḫisela u sia muyani sa izwi vhavhali vha songo tou bviselwa khagala. Nga mulandu wa hone u sa tou buletshedzwa ha zwiwo zwōthe ri swika hune ra tou humbulela uri hu nga vha ho itea mini. Hezwo zwi ri ḫisela u sia muyani. Vhavhali vha ḫo kombetshedzea u vhala vha tshi ya phanda.

Honoho u ḫodou vhala ha vhavhali vha tshi ḫodou ḫivha uri mafhungo a Vho Ketekete a ḫo fhela hani zwi ri ḫisela u sia muyani.

Ri vhona sedzheni Vho Phanguphangu vha tshi ḫa muṭani wa Tshifhiwa u ḫodisia nga ha lufu Iwa Tshifhiwa. Vha tshi ḫa heneffo muḍini ri wana vha tshi wana na Maitele khonani ya Tshifhiwa e hone. Vho Phanguphangu vha a vhudzisa kha avho vhavhili u ḫodou ḫivha uri Tshifhiwa a nga vha o vhulahwa nga nnyi nahone a tshi vhulahelwa mini? Heneffha nahone ri vha na u siwa muyani, vhavhali vha nga ḫodou ḫivha uri hu nga vha hu zwa vhukuma naa zwa uri Vho Ketekete vha nga vha vhe vhone vho vhulayaho Tshifhiwa? Hone arali vhe vhone vha nga vha vho mu vhulahela mini? Lufu Iwa Tshifhiwa lu nga vha Iwo vha bulayo ḫa zwa poḷotiki? Vhavhali vha nga ḫivhudzisa mbudziso ya uri kani Tshifhiwa a kha ḫi tshila o vhuya a vhudza Maitele uri ene na Vho-Ketekete a vha pfani nga ḫwambo wa zwa poḷotiki kani?

Musi Vho Phanguphangu vho ḫa u ḫodisia mulandu wa u vhulahwa ha Tshifhiwa ri vhona Elina a na fulufhelo ḫa uri vhavhulahi vha munna wawe vha ḫo fhedza vho wanala sa izwi hu si na tsho dzumbamaho shangoni.

Na heneffha vhavhali vha a siwa muyani, ndi zwa vhukuma naa uri vhavhulahi vha Tshifhiwa vha ḫo wanala? Ndi mingana milandu yo no iteaho fhedzi vhaiti vhayo vha fhedza vha songo wanala? Izwi zwi ḫisa dzangalelo ḫa u ḫodou ḫivha uri vhavhulahi ndi vhonnyi.

#### **4.4 MUŃWALI O ZWI KONA HANI U BVISELA TSHIPIDA TSHA U SIA MUYANI KHA VHABVUMBEDZWA KHA MILOMO YA NUKALA**

Musi ḫirama i tshi thoma ri wana Vho Bukuṭa vho halifha vhukuma vha tshi ri Tsumbedzo ho ngo sheledza miri yavho. Musi mme awe vha tshi lingedza u sumbedzisa uri o itiswa nga uri u khou lugisela u ya u ḫwala thesite vha sa ḫodi u pfa vha tshi tou ḫaṇa u thathaba. Vhavhali vha a siwa muyani, vha nga ḫivhudzisa uri kani Tsumbedzo a si ḫwana wa Vho Bukuṭa?

Vho Bukuṭa vha ya u om̄ba-om̄ba lufherani lwa Ntshengedzeni. Izwi zwi vhanga u sia muyani ngauri vhavhali vha fhedza vhe na mbudziso nnzhi. Dziñwe dza hone ndi hedzi:

Vho Bukuṭa vha nga vha vha khou ḥoda u dzhia mini lufherani lwa Ntshengedzeni? Hone khotsi a Ntshengedzeni vha tshi khou ḥodou dzhena afho lufherani ha nga mangali uri ho tou tshinyala mini?

Zwenezwo zwi ḫisela vhavhali mbudziso nnzhi-nnzhi dzine vha sa vhe na phindulo nadzo. Ri kha ḫi vha kha tshipiḍa tshenetsho musi Vho Bukuṭa vho dzhena lufherani lwa Ntshengedzeni, ri dovha ra vha na tshipiḍa tsha u sia muyani.

Musi Vho Bukuṭa vho kombetshedza Ntshengedzeni ḫwana wavho u ḫangana nae tshihulwane, hu a vha na mbudziso dzine vhavhali vha nga ḫivhudzisa uri Ntshengedzeni u ḫo ita mini nga murahu ha vhuṭudzi uvho? Ntshengedzeni a nga vhudza mme awe kana khonani yawe Muofhe zwe a ḫangana nazwo. Kana Ntshengedzeni a nga ya a vhiga khotsi awe mapholisani nga zwe a ḫangana nazwo?

Hu a dovha ha vha na mbudziso dzine vha nga ḫivhudzisa uri izwo zwe Vho Bukuṭa vha ita kha Ntshengedzeni hu nga vha lwa u thoma na u guma naa sa izwi vhavhali vha sa ḫivhi zwine zwa vha muhumbuloni wa Vho Bukuṭa.

U tou itea ha tshiwo itsho kha Ntshengedzeni, vhavhali vha a kwamea. Vhanzhi vha vhavhali kana muvhali muñwe na muñwe u a pfela Ntshengedzeni vhuṭungu, vha ḫo ḥoda u pfa uri vhuṭungu vhune Ntshengedzeni a khou ḫangana naho vhu ḫo fhela hani.

Ngauralo, vhavhali vha kombetshedzea u vhala iyi ḫirama vha tshi ya phanda u itela u pfa uri Ntshengedzeni u ḫo guma ngafhi?

Musi ri tshi sedza Vho Bukuṭa sa mutambi mupikisi ri vhona na vhone vha tshi ḫisa u sia muyani kha vhavhali. Vhavhali vha nga ḫivhudzisa mbudziso nnzhi dzine vha nga fhedza vha si na phindulo nga Vho Bukuṭa. Dziñwe dza dzimbudziso dzine vhavhali vha nga ḫivhudzisa dzi nga vha dzi tevhelaho: Hone Vho Bukuṭa vha ḫo tambudza ḫwana wavho lwa vhudzekani u swika lini? Hone Vho Bukuṭa a vha ḫivhudzisi mbudziso ya uri vha nga wanala kha vhuṭudzi uvho? Hone Vho Bukuṭa vha tshi khou ita uvho vhuṭudzi a vha shavhi uri mufumakadzi wavho Vho Takalani vha nga swika hune vha nga wanulula ayo mafhungo? Hone arali vha nga wanulula mafhungo aya vha nga ita mini? Dzenedzo mbudziso nnzhi-nnzhi dzine vhavhali vha nga ḫivhudzisa vha sa wani phindulo, ndi dzone dzi no ḫo kombetshedza vhavhali u vhala vha tshi ya phanda uri

vha tou dippela nga dzavho ndevhe sa izwi vha tshi do vha vho siwa muyani nga muñwali.

Musi Ntshengedzeni a tshi sumbedza u ya tshikoloni a tshi sumbedza u sa takala, musi khonani yawe Muofhe a tshi mu vhudzisa uri u khou dinwa ngani, nazwone zwi ri disela u sia muyani. Vhavhali vha nga vha na mbudziso nnzhi na heneffa dzine phindulo dzi nga konda u wanala. Vhavhali vha nga vhudzisa mbudziso dzi ngaho hedzi: sa izwi Ntshengedzeni a sa khou tenda u vhudza khonani yawe Muofhe uyu a nga kona u mu thusa hani? Naho Muofhe o vha a tshi nga kona u thusa Ntshengedzeni uri a ye kha vhadededzi a ɬalutshedze thaidzo yawe a nga mu thusa hani a sa ɬivhi ngoho ya mafhungo?

U sia muyani huñwe ri hu wana musi Vho Bukuña vha tshi sumba u ɬwa vho sala murahu Tsumbedzo ñwana wavho wa mutukana. Vhavhali vha nga vha na mbudziso dzine vha nga ɬivhudzisa vha shaya phindulo dzadzo:

Vhavhali vha nga ɬivhudzisa uri ndi ngani Vho Bukuña vha tshi ɬwa vho sala Tsumbedzo murahu? Vho Bukuña vha khou vhona u nga Tsumbedzo a nga vha o no vha vhonolola kani? Nahone Tsumbedzo o vhuva a vhudza mme awe uri ene khotsi awe a vha mu funi vha funa Ntshengedzeni?

Ri dovha ra vha na tshipida tsha u sia muyani musi vhathu vha muña wa Vho Bukuña vho dzula hu tshi sumba hu na fhungo ɬine ɬa nga ɬi ɬodou dzudzanywa. Vho Takalani ndi vhone mubvanamafhungo nge vha ri vha vhona Ntshengedzeni o no shanduka. Vho Takalani vha ri Ntshengedzeni wa maðuvha ano ha tsha vha uña Ntshengedzeni wa u dzula o takala a tshi sea na vhathu. U tou thoma u sa fushea ha mme a Ntshengedzeni nga kutshilele kwawe zwi ri disela u sia muyani.

Vhavhali vha a ɬivhudzisa mbudziso uri ndi ngani Vho Takalani vha tshi vho vhudzisa nga ha maitele a Ntshengedzeni. Vhavhali vha a ɬivhudzisa mbudziso uri kani Vho Takalani vho no pfa kana u vhona zwiñwe nga Ntshengedzeni na khotsi awe Vho Bukuña? Hone kani Ntshengedzeni a nga vha o wana tshifhinga tsha u ɬalutshedza mme awe zwine zwa khou itea? Vho Bukuña vha tshi pfa Vho Takalani vha tshi amba nga u sa takadzwa nga maitele a Ntshengedzeni, a vho ngo humbula uri ɬiñwe ɬuvha ndi hone vha tshi khou ɬodou ambululwa kha vhuñudzi vhune vha khou ita?

Na vhone Vho Bukuṭa vha nga vha vho ḋivhudzisa mbudziso nnzhi dze vha shaya phindulo ya uri zwavhuđi mafhungo aya a ḍo fhela hani? Musi Ntshengedzeni o balelwa u vhudza mme awe Vho Takalani zwithu zwi no khou mu dina, ri dovha ra vha na tshipiđa tsha u sia muyani. Vhavhali vha ḍo tama u ḋivha uri Vho Bukuṭa vha ḍo fhedza vha khou ḫi bvela phanda na vhuđudi havho naa? Kana Vho Bukuṭa sa izwi zwo bala uri vha wanale uri ndi vhone vhane vha khou tambudza Ntshengeni zwi ḍo fhela zwo ralo naa?

Nga murahu ha musi tshikoloni zwo vhonala uri Ntshengedzeni ha khou tou shuma zwavhuđi, ri vcona Ntshengedzeni na khonani yawe Muofhe vha tshi vhidzelwa ofisini ya ḫohoho ya tshikolo Vho Rañwedzi na mudededzi vhawe Vho Ramuntswu. Musi avho vhavhili vha tshi khou vhudzisa Ntshengedzeni, hu a vha na tshipiđa tsha u sia vhavhali muyani.

Vhavhali vha nga ḋivhudzisa uri kani Ntshengedzeni u ḍo fhedza o vhudza avho ḫohoyatshikolo na mudededzi wawe zwi mu dinaho. Naho zwo ralo Ntshengedzeni u fhedza a songo vha vhudza zwi no khou itea.

Na zwenezwo zwi sia vhavhali muyani. Vha nga ḋivhudzisa uri hu ḍo fhedza ho itea mini uri ngoho i bvele khagala.

ᜑohoyatshikolo na mudededzi wa Ntshengedzeni musi vha songo tou fushea nga zwe Ntshengedzeni a fhindulisa zwone, ri wana hu tshi vha na tshipiđa tsha u sia muyani. Vho Rañwedzi na Vho Ramuntswu vha sika tshipiđa tsha u sia muyani musi vha tshi humbulela uri ḫaňwe Ntshengedzeni a nga vha a khou dinwa nga dzikhakhathi dza miłani, vha tshi dovha vha vho humbulela uri ḫaňwe hu nga vha hu tshi lwelwa tshelede ya halwa sa izwi hu tshi pfi Vho Bukuṭa vha vho nwa na halwa.

Zwi nga ḫi itea Ntshengedzeni a vha o no tou thoma u ḫidzhenisa kha zwa vhatukana zwenezwo na zwone zwi ri ḫisela u sia muyani.

Sa vhavhali ri a dovha ra vha na tshipiđa tsha u sia muyani musi Vho Rañwedzi na Vho Ramuntswu vho kundelwa u wana zwe vha vha vha khou ḫoda nga ha mashandukele a kutshilele kwa Ntshengedzeni. Vhavhali vha nga ḋivhudzisa uri avho vhatu vha ḫo bvela phanda saizwi vho balelwa vha nga tou namba vho zwi litsha zwo ralo? Kana vha nga lingedza iňwe nđila ya u ḫodou bvelela kha fulo ḥavho? Hone ha arali vha khou ḫodou lingedza vha ḫo tou zwi itisa hani?

Musi vha tshikolo tsha Bababa vho balelwa u wana thandululo nga u vhudzisa Ntshengedzeni na Muofhe nga thaidzo ine i nga vha i khou dina Ntshengedzeni, vha vha na muhumbulo wa u tou vhidza vhabebi vha Ntshengedzeni uri vha de vha tou vha vhudzisa. Thaňwe vha nga thusalea nga u wana zwi no khou dina Ntshengedzeni.

Nangoho vhabebi vha Ntshengedzeni vho mbo di da afha tshikoloni tsha Bababa uri vha pfe tshivhidzelwa. Zwe zwa mangadza ndi musi avha vha tshikolo vha tshi khou vhudzisa arali Ntshengedzeni hu na thaidzo ine ya khou mu dina, na musi Vho Bukuča vha tshi tou halifhela Vho Raňwedzi na Vho Ramuntswu. Zwenezwo zwi a ri disela u sia muyani. Kani avha vha tshikolo vha khou sokou qinetisa nga u vhilaela nga Ntshengedzeni ngeno khotsi awe zwi tshi sumba zwi si khou vha dina na luthihi? Hu nga vha hu khou tou itea mini kha Vho Bukuča? Kani a vha vholi zwine vhaňwe vha vhona zwone?

Vhavhali vha a kwamea musi vha tshi vhona u nga u da ha vhabebi vha Ntshengedzeni tshikoloni zwi do tandulula thaidzo ine a vha nayo. Musi khotsi awe vha tshi sumbedza u sa vha na tshumisano zwi vhaisa vhavhali vhane vha funa Ntshengedzeni sa mutambi dendele sa izwi mbilu dzavho dzo vha dzi kha di ḥodou rula uri Ntshengedzeni u khou ya u lamulelwa. Vhavhali vha vha na mbudziso uri zwi do tou itwa hani sa izwi Vho Bukuča vho ḥuwa tshikoloni vho ḥala vha tshi khou sumbedza vhathu vha tshi khou ḥodou divhesesa nga zwa mučani wavho, zwino vhathu vha do bvela hani phanda?

Tshiňwe hafhu musi vhadededzi vha Ntshengedzeni vho sala na mme a Ntshengedzeni Vho Takalani vha tshi vha ḥalutshedza uri havha Vho Bukuča hangei hayani vha vho tou tshila u nga ndau, na zwenezwo zwi disa u sia muyani. Vhavhali vha nga vha na mbudziso dzo fhambanaho dzi ngaho hedzi: Kani Ntshengedzeni u khou dinwa nga kutshilele kwa khotsi awe kune vha dzula vha tshi nga ndau?

Musi Vho Bukuča vha tshi sumbedza vha sa pfi na u ofha muthu afha shangoni vha do konwa nga nnyi? Vhavhali vha nga divhudzisa uri avho vhathu vho sumba u balelwa nga Vho Bukuča vha do dovha vha bvela hani phanda sa izwi vho balelwa, kana vha nga tou zwi litsha zwo ralo naa? Kana hu na iňwe ndila ine vha nga dovha vha lingedza naa kha u ḥodou bvelela kha fulo ja u ḥoda u thusa Ntshengedzeni? Hone ndi zwifhio zwine vha nga lingedza u itela uri vha phuletshedze.

Vhavhali vha nga dovha vha humbulela uri kani avha vha tshikolo vha do dzhia vhutanzi uvhu ha uri Vho Bukuča vha tou tshila u nga ndau sa tshone tshivhangi tshihulwane tsha uri Ntshengedzeni a vhe na vhuleme vhutshiloni hawe? Vho Rañwedzi na Vho Ramuntswu vha da na muhumbulo wa uri zwi nga vha hani arali mafhungo a u tambudzwa ha Tsumbedzo a tshi nga iswa mapholisani?

Muhumbulo uyu wa u ya mapholisani na wone u ri disela u sia muyani. Vhavhali vha nga divhudzisa uri Vho Takalani vha do tenda naa u ya mapholisani, nahone vha nga humbula uri vha do sedzana hani na Vho Bukuča musi vho no isana mapholisani? Nahone mafhungo a u tambudzwa ha Tsumbedzo a nga dina hani Ntshengedzeni ngeno hu sa tambudzwi ene hu tshi khou tambudzwa Tsumbedzo ngauri na vhathu vhothe mučani vha a zwi divha uri Ntshengedzeni ndi ene a no funwa nga khotsi awe Vho Bukuča. Hone Vho Bukuča vha kha di do fara Tsumbedzo sa ñwana wavho, kana vha nga fhungudza zwa u mu sala murahu kana vha nga tou ñana u mu sala murahu?

Mučani wa Vho Bukuča ri wana ho dzula Ntshengedzeni na Tsumbedzo musi vho dzula hayani vha khou haseledza vha vhavhili vha khou amba nga khotsi avho.

Ntshengedzeni u vhudza Tsumbedzo uri ene nga ndila ine khotsi awe Vho Bukuča vha khou fara Tsumbedzo khaladzi awe ene a zwi mu takadzi na luthihi.

Ntshengedzeni u vho humbula zwa u shavhela ha makhadzi awe. Zwenezwo zwi ri disela u sia muyani, vhavhali vha a divhudzisa mbudziso uri Vho Bukuča vha do tenda Ntshengedzeni a tshi ya ha makhadzi wawe naa? Hone izwo zwa uri Ntshengedzeni u khou todou tuwa nga u pfela Tsumbedzo vhutungu ndi zwone naa? Hone Vho Bukuča vha do tenda a tshi tuwa naa?

Ri dovha ra wana mučani wa Vho Bukuča ho dzula Vho Takalani na vhana vhavho Tsumbedzo na Ntshengedzeni. Avho vhararu musi vho dzula vho vha vha khou amba fhungo leneli ja u sa takadza ha vhutshilo ha Ntshengedzeni.

Tsumbedzo u sumbedza a khou dinalea uri kani Ntshengedzeni u na AIDS. Musi Ntshengedzeni a tshi pfa izwo u halifhela khaladzi awe. Vhavhali vha a vha na u siwa muyani. Kani hu nga vha hu zwa vhukuma uri Ntshengedzeni u na AIDS huufha vhathu vhothe vho no lingedza zwithu zwinzhi zwa u todou thusa Ntshengedzeni zwi sa fhedzi zwa bveledza vhutanzi vhu no fusha.

Kani na zwino hu nga vha zwone zwa uri Ntshengedzeni u na AIDS zwa vhukuma? Hone arali Ntshengedzeni e na AIDS u ḋo vha o i wana ngafhi sa izwi a tshi sumbedza a tshee ካwana muጀuku ane a sumba a sa athu u ita zwa vhudzekani?

Vho Takalani ወተኛ የuvha musi vho dzula hayani na Tsumbedzo ri pfa vha tshi luvhelela Ntshengedzeni uri a vha vhudze uri u dinwa nga mini, ene a tshi vha vhudza a ri thaidzo yawe ndi ya u ደiwana a khou dzula hayani ha hawe. Vha tshi mu vhudzisa uri u ታὸda u dzula gai, a ri u khou ታὸda u ya u dzula na makhadzi awe Vho Mutshekwa.

Nefefe (2008:57) u ri:

Vho Takalani: Ni tshi ri ni khou ya ha makhadzi waጀu, ni khou amba vhafhio-ha gombakomba?

Ntshengedzeni: Ndi khou amba makhadzi wanga Vho Mutshekwa.

Honohu u ታὸdou pfuluwa ha Ntshengedzeni hu ደisela vhavhali u sia muyani. Ntshengedzeni a tshi ri u ታὸdou ya ha makhadzi wawe afha hayani o dinwa nga mini? Hone a tshi ya afho ha makhadzi awe u ደo dzula u swika lini? A nga dzula vhutshilo hawe ይthe ngei ha makhadzi awe? Huufha mme awe vho tou zwi landula uri a nga si dzule navho ngauri a vha dzulei navho? ካwne mbudziso i nga vha ya uri khotsi awe vha nga mu tendela naa sa izwi vha tshi dzulela u amba uri a vha fuwelwi ካwana?

Vho Bukuጀa vha dovha vha dzenela Ntshengedzeni ወተኛ የuvha nga matsheloni. Vho vha vha khou ela maitele aneaጀa a vhuጀudzi, a matsheloni maጀwe na maጀwe. Ntshengedzeni musi a tshi vha hanelu u vula vha swika hune vha tou mu halifhela. Vho no vula u a vha sumbedzisa uri hayo maitele avho na Bivhili a i a tendi. Vhone vha fhedza nga uri Bivhili ndi zwithu zwa makhuwa vha tshi itela mulalo. Fhedzi izwo ho tou vha u shela maጀi ነtha ha tombo sa izwi vha songo litsha uvho vhuጀa. Naho zwo ralo a si litshe u amba vhupfiwa hawe, o vha vhudza uri ndi lwa u guma.

Nefefe (2008:64) u ri:

Ntshengedzeni: (*A tshi khou lila*) Vha ደo sala vho takala! Vha khou mmbona lwa u fhedza hafha mudini wavho! Ndo neta! Ndi-ndi- ndi ri ndo- ndo neta! (*U a vusa tshililo*)

Zwenezwo zwe Ntshengedzeni a zwi amba zwi ri ɖisela u sia muyani. Vhavhali vha nga ɖivhudzisa mbudziso nnzhi. Musi Ntshengedzeni a tshi vhudza khotsi awe uri zwe guma u khou tou zwi ambisa hani sa izwi a tshi dzulela u vhudza khotsi awe mafhuno aya vha sa mu thetshelesi. Izwo zwa iļo ɖuvha hu ḋo vha ho itea mini uri vha mu thetshelese? Hone arali Ntshengedzeni a khou humbula u shavhela ha makhadzi wawe khotsi awe vha nga balelwa u mu tevhelela naa sa izwi vho no zwi sumbedzisa uri vhone a vha fuwelwi ንwana vha kha ሰi tshila? Vhavhali vha nga dovha vha humbula uri kani Ntshengedzeni o no humbula u ya u vhiga mulandu mapholisani sa izwi khotsi awe vha tshi dzulela u amba uri vha ḋo mu vhulaha?

Ntshengedzeni u tou fhedza u amba na khotsi awe uri a vha tsha ḋo mu vhone, ri pfa nangoho hu tshi pfi o mbo ሰi shavhela ha makhadzi wawe. U shavhela uho ha Ntshengedzeni a tshi ya ha makhadzi awe ri pfa ho ቃanganya ቃohو mme awe Vho Takalani vha tshi shavha uri Vho Bukuṭa vha ḋo vhone u nga ndi vhone vho ቃuisaho Ntshengedzeni.

Νefefe (2008:69) u ri:

Vho Takalani: Ngoho hoyu ንwana ነe o nnzhenisa milingoni. Afhu tshiñwe na tshiñwe tsho khakheaho fhano mudini hu ሰi sokou pfi ndi a tshi ɖivha. Na zwenezwi zwa onoyu Ntshengedzeni hu ḋo pfi ndi a zwi ɖivha. Ni ḋo zwi pfa zwa uri vha thathaba hani musi vha tshi pfa zwa uri Ntshengedzeni haho.

Na heneffa vhavhali vha a vha na u siwa muyani. U vhilaela ha Vho Takalani musi Ntshengedzeni o shavha hu a mangadza sa izwi vha na thaidzo ya uri Ntshengedzeni ha khou vha takadza. Ndi ngani vha sa humbuli uri hu nga vha hu tshone tshifhinga tsha uri thaidzo yawe i tanduluwe? Hone ndi ngani Vho Takalani vha tshi tou vhilaela nga u shavha ha Ntshengedzeni ngeno hu si vhone vho itaho uri a shavhe? Muthu ane a nga vha na mulandu hu nga vha khotsi awe sa izwi vhe vhone vhe vha mu hanelu u ቃwa arali hu nga sokou itea zwithu zwivhi khae.

Vho Bukuṭa vha tshi pfa uri Ntshengedzeni ha ngo vhuya hayani mbudziso yavho ya u thoma i vha ya uri u kha ሰi tshila naa? Hu vha na u sia vhavhali muyani. Kani Vho Bukuṭa vha khou humbula zwila zwe Ntshengedzeni a vha vhudza uri vho mu vhone lwa u fhedza o vha a khou amba u ɖivhulaha? Kana Vho Bukuṭa vha nga ፈelwa nga muhumbulo wa uri kani Ntshengedzeni o ya mapholisani kana ha vhashumelavhapo?

Muofhe ḥinwe ḫuvha o lamukisa Ntshengedzeni o wana a khou ṭodou ḥa mabodelo e a a kuya. Muofhe u vhona izwo o mbo ḫiswikisa mafhungo aya kha ṭhoho ya tshikolo vhe vha si zwi ite madze vha ṭavhanya vha dzhena khalo nga u ṭavhanya vho mbo di vhidzisa Ntshengedzeni uri vha ṭodisise tshi no khou mu itisa uri a ḥe mabodelo, vhenevho ndi vhe vha wana vhuṭanzi ha uri Ntshengedzeni uri o neta nga vhutshilo nahone ha tsha ṭoda u tambula na luthihi.

Zwenezwo zwe Ntshengedzeni a amba zwi sia vhavhali muyani. Vha nga ḫivhudzisa uri ndi mini zwe zwa netisa Ntshengedzeni zwa vhutshilo ngauri u tshee ḥwana? Vhavhali vha a vha na mbudziso uri sa izwi hu kale vhathu vha khou lingedza u thusa Ntshengedzeni nga u mu tandululela zwine zwa khou mu dina vha ḫo mu thusa hani sa izwi a sa ṭodi u amba zwi re mbiluni yawe?

Avha vha tshikolo vha tshi vhona mafhungo a Vho Bukuṭa a tshi khou endeleta a tshi ya, vha ḫa na muhumbulo wa uri ndi khwine vha tshi tou potwa mapholisani. Fhedzi Ntshengedzeni muhumbulo uyo ha ngo u tenda sa izwi o ri zwi nga tou ḫaṇisa tshiimo uri tshi vhifhe tshi tshi ya phanda. Vho fhedza vho no humbula ḥa u ya ha vhashumelavhapo.

Ntshengedzeni o mbo di ya ofisini ya vhashumelavhapo. U tou ya ha Ntshengedzeni dziofisini zwi ri ḫisela u sia muyani. Sa izwi Ntshengedzeni hu kale a khou luvhelelwa uri a ambe tshi mu dinaho fhedzi a sa vhuyi a zwi amba, afho ha vhashumelevhapo u ḫo amba naa? Hone arali na henefha ha vhashumelavhapo a ḫi hana a tshi isa phanda vha ḫo mu ita mini?

Vho Awelani mushumelavhapo vha swika hune vha luvhelela Ntshengedzeni uri a vha vhudze tshi mu dinaho. Ntshengedzeni u fhedza o vhudza Vho Awelani uri khotsi awe vha khou mu tambudza lwa vhudzekani. Mafhungo aya o akhamadza Vho Takalani mme awe vha pfa vha sa ḫivhi uri vha nga tou ita hani.

Ndi ngazwo ri tshi pfa vha tshi amba zwi tevhelaho:

ᜒNefefe (2008:87) u ri:

Vho Takalani: Vha a ḫivha a thi tshee na na mulomo. Na zwine nda ita a thi tsha ḫivha hezwi ndi hafha. Ndo sala ndo shona na mukombo tshithu tshi sa shoni. (vho no thoma vha tou femuluwa)  
Ndi ri ndo bvulea hezwi ndi hafha!

Vhavhali afha vha a siwa muyani. Sa izwi Vho Takalani vho vha vha khou sumbedza vha si khou andana na zwa uri Vho Bukuṭa vha vulelwe mulandu mapholisani izwi ho no vha na aya mafhungo a u tambudza lwa vhudzekani vha kha di do kona u zwi thivhela? Hone Vho Takalani vha do tou tshila hani na Ntshengedzeni sa izwi vha tshi tou pfa mafhungo aya vho sumba Ntshengedzeni o vha vhonela? Saizwi mulandu wo no vha kha vhashumelavhapo Vho Takalani vha kha di do kona u tsireledza Vho Bukuṭa? Hone vhone Vho Bukuṭa vha do tou dipfa hani musi vha tshi rovhedzwa nga Vho Takalani zwe vha ita vhuṭudzi kha ḥwana we vha tou beba? Hone vhutshilo ha avha vhavhili Vho Takalani na Vho Bukuṭa vhu nga dovha ha ya phanda u fana na zwiла kale?

Musi Vho Takalani vha tshi swika hayani vha kha di tou bva u pfa vhuadha ha Vho Bukuṭa vha tshi sumbedza vho vhila nga maanda. Vho swika nga u thoma u halifhela Vho Bukuṭa. Na vhone Vho Bukuṭa vha a dimangadza sa a sa diṭhi tshithu. Musi Vho Takalani vha sa fhumuli u semana zwi ita nndwa. Vho Bukuṭa vha swika hune vha rwekanya Vho Takalani vha vho tou lamulelwa nga mapholisa e a da henehfa muđini. Na musi mapholisa vho swika afho ha Vho Bukuṭa vha tshi ri vho da u vha fara, ri vhone Vho Bukuṭa vha kha di diđadisa vha khou diita u nga a vha diṭhi tshithu. Avha mapholisa vha nga swika hune vha tenda uri Vho Bukuṭa a vha na mulandu?

Na henehfa vhavhali vha siwa muyani, kani Vho Takalani vha nga imelela Vho Bukuṭa vha amba uri Ntshengedzeni u khou vha zwifhela? Hone mapholisa vha nga zwi tenda kana vha sa zwi tende?

Musi Vho Bukuṭa vha tshi khou vhudziswa nga mutshutshisi ri pfa vha khou ambelela mafhungo avho vha tshi pfa muhaṭuli a tshi tea u pfectesa uri vha khou ita zwine vha funa nga muṭa wavho. Muhaṭuli musi a tshi haṭula Vho Bukuṭa u sumbedza mulandu wavho wo hulesa, u vha haṭulela u dzula dzhele vhutshilo havho hoṭhe.

Nefefe (2008:111) u ri:

Muhaṭuli: Muhwelelwa u vhonala e khombo kha lushaka. Ngauralo muhwelelwa u khou tewa nga u bviswa tshitshavhani lwa tshifhinga tshilapfu hu u itela uri muhwelelwa a gude. U do dovha a vha pfunzo na kha vhane vha khou ṭodou sala murahu ha zwiito zwawe. Kha mulandu wa u rwa, muhwelelwa u do dzula dzhele miňwaha miraru hu si na mbadelo. Kha mulandu wa u tshipa, une mupondwa a khou wanala o no vhibha muvhilini zwi songo fanelia, muhwelelwa khothe i khou mu nekedza tshigwevho tsha vhutshilo hawe hoṭhe e dzhele!

Zwenezwo zwi q̄isa u siwa muyani kha vhavhali sa izwi vha tshi nga di vhudzisa uri sa izwi Vho Bukūa vha tshi sumba vha sa ḥodi u vhonwa mulandu, arali vha fhiwa tshikhala tsha u ya hayani vha nga dovha vha kona u tshila na vhathu vha mūa wavho zwavhuđi? Vhunga Ntshengedzeni o vhifha muvhilini, arali Vho Bukūa vha sa valelwa ḥwana a no ḥo bebw̄a nga Ntshengedzeni vha nga mu vhidza uri mini? Vhavhali vha a ḥivhudzisa uri naa uyo ḥwana a no ḥo bebw̄a nga Ntshengedzeni u ḥo tou vha ḥwanade? Hone Ntshengedzeni vhutshilo hawe vhu ḥo isa hani phandā nga murahu ha zwe a ḥangana nazwo?

#### **4.5 MAGUMO**

Hedzo mbudziso dzothe dzo vhudziswaho afho n̄tha phindulo dzi ḥo ri ndi bva vhubvo sa izwi muñwali a songo tsha amba nga hazwo. Vhavhali vha ḥo tou humbulela zwiñwe na zwiñwe zwine zwi nga ḥa mihibuloni yavho uri zwi nga fhelisa hani sa izwi uyu u sa tsha vha muhwalo wa muñwali. Tshiñwe hafhu ndi tsha uri vhavhali vha nga vhina mafhedzele nga ndila ine muñwali arali ho vha hu ene a vha a sa nga fhedze nga u ralo.

## **NDIMA YA VHUTANU**

### **MVALATSWINGA**

#### **5.1 MARANGAPHANDA**

Ndima iyi ya vhutangu i do sumbedza manweledzo a ndima dzothe dzo senguluswaho. Ndima iyi i do dovha ya bvisela khagala mawanwa na themendelo dza thodisiso iyi ya u sia muyani kha mañwalwa a dirama.

#### **5.2 MANWELEDZO A DZINDIMA**

##### **5.2.1 Ndima ya u Thoma**

Ndima ya u thoma yo bvisela khagala thoho ine ya vha u sia muyani kha mañwalwa a Tshivenda. Thodisiso yo talutshedza u sia muyani, ndivho ya ngudo iyi na zwipikwa zwe zwa lavhelelwa u swikelwa. Kha ndima yenei thodisiso yo dovha ya sumbedza zwipiда zwo fhambanaho zwine vhavhali vha nga siwa muyani khazwo. Thodisiso yo sumbedzisa zwipiда zwiña zwine zwi nga ri disela u sia muyani kha dirama. Zwenezwo ndi mathomoni a bugu, u bveledza mafhungo, mathakheni na magumoni a bugu. Ri kha di vha kha yenei ndima thodisiso yo dovha ya sumbedza uri na vhabvumbedzwa vho fhambanaho vha nga disela vhavhali zwipiда zwa u sia muyani. Fhedzi kha thodisiso iyi ho tou topolwa vhabvumbedzwa vhahulwane na vhapikisi fhedzi.

##### **5.2.2 Ndima ya Vhuvhili**

Ndima iyi ya vhuvhili yo nea mihumulo yo fhambanaho ya vhoradzipfunzo nga ha u sia muyani. Ndima iyi yo sumbedza vhoradzipfunzo uri vhone vha ri mini nga u sia muyani. Kha vhoradzipfunzo vhenevho vho fhambanaho muñwe na muñwe o talutshedza u sia muyani nga ndila ine vhavhali vha tshi vhala nga u sia muyani vha do fushea. Nga ndila ye u sia muyani ha talutshedzwa zwi sia nnyi na nnyi ane a nga vha na mbudziso ya u sia muyani o wana phindulo yo teaho nga murahu ha u vhala nga u sia muyani.

### **5.2.3 Ndima ya Vhuraru**

Ndima iyi yo disendeka kha tsenguluso ya u ḥodisisa u sia muyani kha zwipiда zwiña zwe khethekanyaho kha bugu yothe ya dirama. Henefho ho sedzwa u sia muyani kha tshipiда tsha mathomele, u sia muyani kha tshipiда tsha u bveledza mafhungo, u sia muyani kha tshipiда tsha małhakheni na u sia muyani magumoni a bugu.

### **5.2.4 Ndima ya Vhuṇa**

Kha ndima iyi ya vhuṇa ḥodisiso yo ombedzela u sia muyani ho sedzwa vhabvumbedzwa vho fhambanaho. Sa izwi hu na tshakha dza vhabvumbedzwa dzo fhambanaho, ḥodisiso yo topola vhabvumbedzwa vhahulwane zwi tshi katela na vhabvumbedzwa dendele na vhabvumbedzwa vhapikisi fhedzi. Vhabvumbedzwa vho olwa nga ndila ine musi muvhali o ḥibađekanya na vhabvumbedzwa, muvhali a vho sala a tshi nga o no tou vha shaka na mubvumbedzwa lune muvhali a ḥo dzulela u vhala a tshi isa phanda u itela u pfa zwine zwa ḥo itea kha mubvumbedzwa ane a mu takalela. Arali mubvumbedzwa a swika hune a nga ḥoda u tikwa nga dzithabelo kha nyimele ine a vha khayo, muvhali a nga takalela u tikedza mubvumbedzwa uyo nga thabelo sa izwi a tshi ḥo vha a khou kwamea lwa vhukuma.

### **5.2.5 Ndima ya Vhuṭanu**

Ndima iyi ya vhuṭanu i dovha ya nea mawanwa na themendelo zwa ḥodisiso.

## **5.3 MAWANWA**

### **5.3.1 Mawanwa kha Ndima ya u Thoma**

Kha ndima ya u thoma mawanwa o sumbedza zwipiда zwivhili zwine zwa ḥisa u sia muyani: u sia muyani ho sedzwa zwipiда zwiña zwine zwa vha u bva mathomoni a bugu u swika bugu i tshi fhela, na u sia muyani ho sedzwa vhabvumbedzwa vhahulwane.

### **5.3.2 Mawanwa kha Ndima ya Vhuvhili**

Kha ndima iyi ya vhuvhili ḥodisiso yo wana uri vhoradzipfunzo vhanzhi vho amba nga mbuno dzi no fana musi vha tshi khou amba nga u sia muyani. Muhumbulo muhulwane we wa bviselwa khagala nga vhoradzipfunzo wo vha wa u ḥodou vhona vhavhali vha

tshi vhala mañwalwa vha tshi isa phanda na u a takalela. Vhothe vhoradzipfunzo vho sumbedza uri u sia muyani kha dirama ndi yone nqila ya u tuqwedza uri vhavhali vha vhale vha tshi isa phanda.

### **5.3.3 Mawanwa kha Ndima ya Vhuraru**

Ndima ya vhuraru yo sumbedza mawanwa a uri vhañwali vha dirama idzi mbili dzo vhambedzwaho, vho zwi kona naa u sumbedza u sia muyani. Ho ombedzelwa zwipiða zwiñga zwine zwa vha u sia muyani mathomoni a bugu, u sia muyani kha u bveledza mafhungo, u sia muyani mathakheni na u sia muyani magumoni a bugu.

### **5.3.4 Mawanwa kha Ndima ya Vhuña**

Ndima ya vhuña yo kona u bveledza thoðisiso zwavhuði musi ho shumiswa u sia muyani kha vhabvumbedzwa vhahulwane na vhapikisi. Vhañwali vho zwi kona u sumbedza tshipida tsha u sia muyani zwo ñiswa nga tshakha dza vhabvumbedzwa vhahulwane na vhabvumbedzwa vhapikisi.

### **5.3.5 Mawanwa kha Ndima ya Vhuñanu**

Kha ndima ya vhuñanu yo sumbedza manweledzo a ndima dzoðhe dzo senguluswaho na u ita thoðisiso kha zwipiða zwo fhambanaho zwine zwa isa kha u sia muyani.

## **5.4 THEMENDELO**

Themendelo dza thoðisiso iyi ndi dzi tevhelaho:

- Dirama dzoðhe dzi fanela u vha na tshiteñwa tsha u sia muyani uri dzi takadze.
- Uri puloto ya dirama i dzie zwavhuði, muñwali wayo u fanela u shumisa tshiteñwa tsha u sia muyani lunzhi. Arali muñwali a zwi kona u sikela vhavhali u sia muyani kha zwipiða zweðhe zwa bugu, u bva mathomoni u swika bugu i tshi fhela, u vha o zwi kona u kunga vhavhali.
- Mbilu ya dirama ndi khuðano, nahone khuðano i ñaða u vhonala zwavhuði musi ho shumiswa u sia muyani. Zwenezwo vhañwali vha fanela u shumisa u sia muyani kha u bvisela khagala khuðano kha dirama dzavho. Arali muñwali a zwi

kona u sikela vhavhali u sia muyani kha zwipiqa zwothe zwa bugu, u bva mathomoni u swika bugu i tshi fhela, u vha o zwi kona u kunga vhavhali.

- U sia muyani ndi tshiñwe tshishumiswa tsha khwinesa tshine tsha tea u tou dzudzanywa nga ndila yo teaho uri vhavhali vha kone u kungea.
- Thodisiso iyi yo ombedzela u sia muyani ho sedzwa puloto na vhabvumbedzwa. Hu kha di todea dziñwe thodisiso dzine dza do sumbedza vhuñama ha u sia muyani na zwiteñwa zwi no nga tshitaila, tshifhinga na fhethuvhupo.

## **BUGUTSHUMISWA**

- Abrams, M.H. 1998. *A Glossary of Literary Terms*. Japan: Holts Saunders.
- Applebee, A. N. 1996. *Conversation as Curriculum*. London: University of Chicago Press.
- Beach, R. Myers, J. 2001. *Inquiry Based English Instruction: Engaging Students in Life and Literature*. New York: Teachers' College Press.
- Bordwell, D. 1985. *Narration in the Fiction Film*. London: Routledge.
- Brewer, W.F. & Lichtenstein, E.H. 1994. Stories are to Entertain: A Structural-Affect Theory of Stories. *Journal of Pragmatics*.
- Brooks, C. 1973. *Understanding Fiction*. New York: Prentice Hall, Inc.
- Carroll, N. 1984. *Towards a theory of Film Suspense*. Persistence of Vision 1. New York: Routledge.
- Cohen, B.B. 1973. *Writing About Literature*. Glenview: Scott, Foresman Company.
- Delahoyde, M. *Introduction to Literature New Criticism*. Accessed on 12/10/2016.
- Ely, J., Frankel, A. & Kamenica, E. *Journal of Political Economy*.
- Forster, E.M. 1985. *Aspects of the Novel*. London: Penguin Books.
- Heese, M. 1988. The Owl Critic. Johannesburg: Nasou.
- Hoeken, H. & Van Vliet, M. *Suspense, Curiosity, and Surprise: How Discourse Structure Influences the Affective and Cognitive Processing of a Story*.
- Hull, G. & Schultz, K. 2002. *School's Out! Bringing Out-of-School Literacies with Classroom Practicies*. New York: Teachers' College Press.
- McArdle, D. 1944. *The Uninvited*. <https://en.wikipedia.org>.
- Milubi, N.A. 1997. *Ngoma ya Vhatei*. Sovenga: NAM.
- Ndlovu, R.L. 1997. *Thangoni ya Khulu<sup>u</sup>noni*. Pretoria: Sigma Press.
- Nefefe, M.P. 2008. *Milomo ya Nukala*. Thohoyandou: Kalahari Production and Booksellers.

Nomikos, M.S., Opton, E., Averil, J.R. & Lazarus, R.S. 1968. Surprise versus Suspense in the Production of Stress Reaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 8, 204-208.

*Oxford South African School Dictionary*. 2010. Southern Africa: Oxford University Press.

Perrine, L. 1978. *Story and Structure*. New York: Harcourt Inc.

Prieto-Pablos, J.A. 1998. *Suspense communication literaria: Los placares del texto. Discurso*.

Ramaliba, T.Z., Rankhododo, T.K. & Mađadzhe, R.N. 1994. *Ambadzifhele 1*. Johannesburg: Lectio Publishers.

Ransom, J.C. *The New Criticism Essay-The New Criticism*. Accessed on 12/10/2016.

Smagorinsky, P. 2002. *Teaching English Through Principled Practice*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Sutherland, D. 2009. *The Importance of Suspense in Mystery-Writing: How Writers Can Create and Sustain It - and Why They Must*. Normal, Illinois: Pikestaff Publications Inc.

Truffaut, F. 1988. *Hitchcock/Truffaut*. Amsterdam: International Theatre Bookshop.

Walton, K. 1990. *Mimesis as Make-believe*. Cambridge MA: Harvard University Press.

Wenzel, P. 2001. "Spannung in der Literatur: Grundformen, Ebenen, Phasen." in: Borgmeier.

Willis, E.E. 1967. *Writing Television and Radio Programs*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

Zillman, D. 1996. *The Psychology of Suspense in Dramatic Exposition*. Hillsdale: Erlbaum.